

## Muzička / glazbena kultura – Opis predmeta

Predmet Muzička / glazbena kultura doprinosi razvoju muzičkih sposobnosti učenika kao i estetskom odgoju i obrazovanju ličnosti. Aktivno učešće učenika u muzičkim / glazbenim aktivnostima stimuliše imaginaciju, kreativnost, doprinosi razvijanju i odgajanju interesa za lijepo i skladno te potiče na saradnju sa drugima kroz prihvatanje različitosti. Obrazovanje u području Muzičke / glazbene kulture potiče istraživanje i razumijevanje sadašnjeg i prošlih vremena, različitih kultura, što doprinosi razumijevanju odnosa između umjetnosti i stvarnosti.

Također, predmet Muzička / glazbena kultura omogućava izražavanje ideja, misli i stavova čime se kod učenika razvija kritičko i kreativno mišljenje. Kako muzika / glazba izaziva emocije ali se sa muzikom / glazbom i izražavaju emocije nastava iz Muzičke / glazbene kulture predstavlja odličan prostor za razvoj emocionalnih vještina.

S obzirom da svaki učenik posjeduje određene kapacitete i potencijale za stvaranje i izvođenje muzičkih / glazbenih sadržaja, učenici će kao zainteresovani poznavaoči muzičke/glazbene kulture aktivno učestvovati u muzičkom / glazbenom životu svoje sredine kao kompozitori, izvođači ili kao publika doprinoseći očuvanju, prenošenju, obnavljanju i širenju kulturnog naslijeđa.

Muzička/glazbena kultura povezana je sa prirodno-matematičkim nauka jer je zvuk, kao osnovno izražajno sredstvo u muzici / glazbi, fizički fenomen koji se matematički i fizikalno precizno definiše i objašnjava (razlomci, akustika, brojevi, mjerjenje vremena, geometrijski oblici, simetrija itd.).

Također, važna je veza Muzičke/glazbene kulture sa tjelesnom i zdravstvenom kulturom (ples, ritam, igra, savremeni trendovi vježbanja kao što su pilates, joga, aerobik), te predmetima iz područja tehnike i informatike (uređaji za proizvodnju zvuka, nosači zvuka, obrada audio zapisa); geografijom i historijom kao društvenim naukama (geografsko područje nastanka plesova, nacionalnih škola te historijska pozadina koja je utjecala na razvoj historije muzike); ali područjem stranih jezika zbog muzičke/glazbene terminologije - talijanski jezik, njemački jezik, ruski jezik, francuski jezik (libreta, solo pjesme, oznake dinamike i tempa).

Muzika / glazba se prožima sa drugim umjetnostima i naukama te njima pripadajućim područjima. Prije svega, Muzička/glazbena kultura sastavni je dio umjetničkog odgojno- obrazovnog područja te dijeli temeljne obrazovne vrijednosti, ciljeve i pristupe sa likovnom kulturom, kao i drugim područjima umjetnosti poput filma, teatara, plesa, književnosti.

Koncepcija podučavanja i učenja predmeta Muzička / glazbena kultura povezana je sa muzičkom

/ glazbenom praksom kroz skupno muziciranje (hor i orkestar), improviziranje, slušanje, opisivanje, interpretiranje, ocjenjivanje muzike, ples i posjete koncertima.

Nastavni predmet Muzička / glazbena kultura izučava se u osnovnoj školi od I do IX razreda i u općoj gimnaziji u I i II razredu.

## **Muzička / glazbena kultura- Ciljevi učenja i podučavanja predmeta**

### **1. Razvijanje muzičkih / glazbenih sposobnosti i znanja.**

Prepoznavanjem i podsticanjem razvoja muzičkih sposobnosti kod učenika na polju ritma i melodije kao i usvajanjem temeljnih znanja o osnovnim izražajnim sredstvima i formi u muzici.

### **2. Stvaranje pozitivnog odnosa i stavova prema muzici / glazbi kroz multikulturalni i interkulturalni pristup muzičkim sadržajima.**

Prepoznavanjem kvalitetnih muzičkih sadržaja kroz kontinuirano stvaranje, slušanje i upoznavanje sa kompozicijama svjetske muzičke literature te historije muzike kod učenika se stvara pozitivan kritički odnos prema drugom i drugačijem. Na taj način kod učenika se stvaraju trajni interesi za muziku i formira mišljenja i stavovi o estetici muzike / glazbe (Eduard Hanslik "O muzički lijepom"). Metodama analize i sinteze sadržaja doprinosi se stvaranju pozitivnog odnosa i stavova prema muzici / glazbi.

### **3. Razvijanje kreativnog izražavanja i komunikacije muzikom / glazbom kroz samostalno i zajedničko muziciranje.**

Izražavanjem doživljaja muzike / glazbe pokretom, riječju, govorom, vizualizacijom te integrativnim pristupom prema ostalim umjetničkim i naučnim područjima podstiče se emocionalna i socijalna komunikacija. Kroz nastavne i vannastavne aktivnosti učenici se ohrabruju za samostalno i grupno muziciranje, pri tome vodeći računa o njihovim potencijalima, a u cilju socijalizacije, razvoja samopoštovanja, samopouzdanja i podizanja svijesti u stvaralačko-kreativnom procesu o odgovornosti kako prema sebi tako i prema grupi.

### **4. Upoznavanje sa muzičkom / glazbenom tradicijom naroda Bosne i Hercegovine kroz različite žanrove.**

Slušanjem i izvođenjem dijela iz različitih muzičkih žanrova muzike naroda BiH učenici se upoznaju s vrijednostima umjetničke i kulturne baštine Bosne i Hercegovine, s važnošću njenog očuvanja i njenim mjestom u globalnom umjetničkom i kulturnom kontekstu. Na taj način stiču svijest o vlastitom identitetu kulturnog korpusa.



## Muzička / glazbena kultura – Oblasna struktura

### SLUŠANJE I UPOZNAVANJE MUZIKE / GLAZBE

A

Aktivnosti unutar ove oblasti baziraju se na buđenju interesa za slušanje i upoznavanje muzičke literure, otkrivanju muzikalnosti, razvoju muzičkih sposobnosti, povezivanju umjetničkih sadržaja, sticanje znanja o muzičkoj / glazbenoj literaturi naroda i narodnosti u BiH, susjednih zemljama i iz svijeta te formiranju navika i pozitivnog stava prema muzičkoj umjetnosti kao svakodnevnoj potrebi čovjeka. Također u ovoj oblasti se daje akcenat na razvoj kritičkog mišljenja i analize koje predstavljaju važan proces pri razumijevanju muzičkog sadržaja. Slušanjem, upoznavanjem, analizom života i djela najznačajnijih kompozitora iz svjetske i domaće literature učenike osposobljavamo da shvate umjetničku vrijednost muzike i njenu društveno-historijsku ulogu te steknu znanja o muzičkim formama i stilovima kao i o razvoju muzike i njenoj ulozi u pojedinim društveno-ekonomskim uslovima. Kod učenika razvijamo pozitivan interes i stav prema svim žanrovima muzike kako iz svjetske tako i iz domaće literature, sposobnosti kritičnog posmatranja estetskih vrijednosti muzičkih djela iz prošlosti i sadašnjosti, pri čemu će se formirati cjelovit pogled na umjetnost i razviti kvaliteti ličnosti potrebni svakom čovjeku. Kako je proces samog razvoja i nadogradnje dugotrajan i odvija se u fazama, učenjem i podučavanjem te podsticanjem na razvoj istog učenik stiče mogućnost da povezuje i razlikuje svoja vlastita iskustva sa umjetničkim djelima i izražajima počevši od svoje okoline ka stvaralaštvu na globalnom nivou.

Muzička / glazbena kreativnost, izvođenje te interpretacija u odgojno-obrazovnom procesu utiče i ima značaj na razvoj svakog djeteta. Ovo područje od predškolskog uzrasta do adolescencije omogućava i razvija kod djeteta tjelesnu i umnu sposobnost, a djeca koja su se kontinuirano bavila muzičkim aktivnostima (pjevanje, sviranje, muzičke igre, pokret, ples), imaju bolje rezonovanje i spacialnu radnu memoriju. Nastava je povezana sa muzičkom praksom izvođenja muzičkih djela i raznim vidovima umjetnosti; gdje ubrajamo muzičke igre, tradicionalne pjesme svih naroda i narodnosti zavičaja, šire društvene zajednice i svijeta. Korištenje Orffovog instrumentarija, a kasnije i instrumenata (u skladu sa dobi / ciklusom), kako na časovima tako i u vannastavnim aktivnostima, motiviše učenike na zajedništvo i podstiče na kontrolu pažnje i razvoj motorike. Sa muzičkim opismenjavanjem, razlikovanjem tonskih boja instrumenata, vokalnog i instrumentalnog izvođenja, različitih vrsta glasova, produbljuje se njihov osjećaj i doživljaj muzike/glazbe. Danas sve više prisutno medijsko i digitalno obrazovanje omogućava da putem muzičkih softvera, aplikacija, digitalnih programa i multimedijalnih prezentacija upotpuni kreativnosti i slobodu muzičkog izraza.

Ova oblast se bazira na proučavanju svih žanrova muzike / glazbe i općeg kulturnog nasljeđa u historijskom kontekstu. Ona podrazumijeva buđenje trajnog interesa i potrebe za muzikom u svakodnevnom životu, razvijanje senzibiliteta, podsticanje mašte, spontanosti, te povezivanje umjetničkih sadržaja. Upoznavanjem muzičkih stilskih razdoblja kroz historiju učenik uči vrednovati muzička djela, razvija estetske, patriotske i humane vrijednosti, spoznaje ulogu muzike u pojedinim društveno-ekonomskim uslovima. Uzajamnim djelovanjem muzike, vizuelne, dramske umjetnosti, književnosti i umjetnosti pokreta i plesa oblikuje se identitet učenika i odgaja umjetnička publika. Zbog kompleksnosti veze između muzike i drugih umjetnosti preporuka je da se izvjestan broj časova posveti posjetama koncertu, pozorišnoj predstavi ili nastupima učenika muzičke škole.



## Odgjono-obrazovni nivo i razred

- Osnovno

- 1

Godine učenja i podučavanja predmeta: 1

| A SLUŠANJE I UPOZNAVANJE MUZIKE/GLAZBE | B STVARALAŠTVO I REPRODUKCIJA | C RAZUMIJEVANJE MUZIKE / GLAZBE U KONTEKSTU |
|--|-------------------------------|---|
| <a href="#">A.1.1</a>                  | <a href="#">B.1.1</a>         | <a href="#">C.1.1</a>                       |
| <a href="#">A.1.2</a>                  | <a href="#">B.1.2</a>         | <a href="#">C.1.2</a>                       |

| A                                    | A.1.1   | A.1.2  |
|--------------------------------------|---|--|
| SLUŠANJE I UPOZNAVANJE MUZIKE/GLAZBE | <p><b>A1.1.</b> Procjenjujemuzički / glazbeni stil i oblik slušajući vokalna, instrumentalna i vokalno-instrumentalnadjela.</p> | <p><b>A2.1.</b> Analizira slušana muzička / glazbena djela pronalazeći elementestrukture i izvođačke sastave.</p> <p><b>A2.2.</b> Iznosi vlastiti doživljaj slušanog djela, s kritičkim osvrtom, koristeći se muzičkim / glazbenim jezikom i različitim izražajnim sredstvima.</p> |

[UMP-4.1.1 UMP-4.1.2 UMP-4.2.1](#) [UMP-4.1.3 UMP-4.2.3](#)

A1.1.1. Upoznaje i razlikuje karakter kompozicija slušanjem.

A1.1.2. Prepoznaje jednostavne muzičke / glazbene oblike na osnovu slušanja.

A2.1.1. Prepoznae vokalnu, vokalno-instrumentalnu i instrumentalnu muziku/glažbu.

A2.1.2. Prepoznae muške i ženske pjevačke glasove.

A2.1.3. Izražava metriku kroz pokret.

A2.2.1. Pokazuje / izražava doživljaj nakon slušanog muzičkog / glazbenog djela prateći ritam različitim dijelovima tijela (instrumenti tijela).

#### KLJUČNI SADRŽAJI

Kompozicije umjetničke, tradicijske, popularne i filmske muzike / glazbe (cjelovite, stavovi, odlomci); himna Bosne i Hercegovine.

#### KLJUČNI SADRŽAJI

Vokalne, instrumentalne i vokalno-instrumentalne kompozicije (odломci, stavovi ili cijele kompozicije - simfonijske, kamerne, solo). Kompozicije plesnog karaktera.

U oblasti *slušanje i upoznavanje muzike / glazbe* podrazumijeva se da učenici aktivnim slušanjem kompozicija upoznaju, doživljavaju i uče da razumiju slušana djela različitih muzičkih žanrova. Potrebno je učenicima omogućiti aktivnosti, sadržaje i sredstva kojima će lakše upoznati te zapamti vokalne, vokalno-instrumentalne i instrumentalne ansamble / sastave, a to mogu biti: prezentacije (PowerPoint, Prezi i sl.), audio zapisi, audio-video zapisi, posjete muzičkim događajima, muzičkim ustanovama i školama. Sistematskim slušanjem kompozicija učenicima treba omogućiti da zapamte naziv kompozicije, ime i porijeklo kompozitora te izvodački sastav. Učitelj treba auditivnom, komparativnom, analitičko-sintetičkom i dr. metodama učenike motivisati za aktivno slušanje kako bi uradili predviđene zadatke.

A1.1. : Učenicima treba omogućiti da uoče karakter kompozicije (svečano, tužno-veselo), dinamiku (tiho-glasno), tempo (brzo-sporo), kretanje melodije (uzlazno-silazno), ponavljanja sadržaja (isto- slično-različito).

A2.1. : Učenicima treba omogućiti da uoče izvođački sastav (jedan ili više instrumenata, naziv i izgled samo nekoliko instrumenata u toku jedne školske godine, ljudski glasovi kao pjevački – muški i ženski). Učenici trebaju još uočiti muzički metar / dobe (kroz kretanje, stupanje, skandiranje ili pljeskanje i sl.), te ih motivirati da doživljaj odslušane kompozicije izraže pokretom, slobodnim plesom, usmenim izlaganjem – opisom, likovnim izražavanjem (po mogućnosti koristiti različite likovne tehnike i sredstva).

Na ovaj način učenici otkrivaju važne detalje, utvrđuju sličnosti i različitosti, djelimično procjenjuju kvalitet odslušanog sadržaja i uspostavljaju veze između nastavnih sadržaja. Važno je poticati učenike na povezivanje stečenih znanja, te razvijati sposobnost logičnog zaključivanja i kritičkog mišljenja.

#### **Mogućnosti ostvarivanja međupredmetne povezanosti – međupredmetne korelacije**

Oblast *slušanje i upoznavanje muzike / glazbe* ima dosta elemenata za korelaciju sa predmetima: Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost (analiza tekstova za vokalnu i vokalno-instrumentalnu muziku, muzika u animiranim filmovima), Moja okolina (godišnja doba, meteorološke pojave), Likovna kultura (ilustracija doživljaja odslušanog djela), Tjelesni i zdravstveni odgoj (pokret u metru i ritmu, ples), Informatika (analiza prezentacija, elektronski izvori za slušanje muzike).

**Mogućnosti odgojnog djelovanja i razvoja ključnih kompetencija – kompetencijski pristup Komunikacijska kompetencija** – Nakon slušanja muzike učenik iznosi i obrazlaže svoje mišljenje kroz lična zapažanja o odslušanom djelu koristeći birane riječi. Potom sluša sagovornike i replicira, dijalogizira po principu - saslušaj da bi bio saslušan.

*Učiti kako učiti* - Podsticati učenike da postepeno i kontinuirano, a u skladu sa uzrastom, uče istraživati (individualno, u paru ili u grupi).

*Informatička pismenost* (informacijska, medijska) – Podsticati učenike na korištenje multimedije za traženje, prikaz i upoređivanje informacija s ciljem podrške kritičkom načinu razmišljanja i kreativnosti, te podsticanju učenika na inovativnost.

*Društveno-građanska kompetencija* – Podsticati učenike na razumijevanje nacionalnog kulturnog identiteta. Usmjeravati učenike na konstruktivno komuniciranje, pri čemu upoznaju i uče općeprihvaćene norme i pravila ponašanja.

*Kulturna svijest* – Postepeno graditi pozitivan odnos prema umjetnosti i kvalitetnoj muzici, vlastitoj kulturi, kao i drugim kulturama.

| B | B.1<br><b>STVARALAŠTVO I REPRODUKCIJA</b> | B.1.1<br><b>B1.1. Pjeva po sluhu i notnom tekstu razvijajući muzikalnost i muzičko / glazbeno pamćenje.</b>  | B.1.2<br><b>B2.1. Primjenjuje notni zapis na instrumentariju kroz reprodukciju pri skupnom muziciranju (instrumentalni sastavi).</b>  | B.1.3<br><b>B3.1. Razvija muzičku / glazbenu pismenost koristeći se muzičkom / glazbenom terminologijom pri analizi muzičkog / glazbenog djela.</b>  |
|---|---|--|---|--|
|   |   | <a href="#"><u>UMP-4.2.2 UMP-5.1.1 UMP-5.1.2</u></a>   | <a href="#"><u>UMP-5.2.1 UMP-5.2.3 UMP-6.2.2</u></a>  | <a href="#"><u>UMP-5.2.2 UMP-6.1.2</u></a>   |
|   |   | B1.1.1. Pjeva pjesme i muzičke / glazbene igre unisono (jednoglasno).<br><br>B1.1.2. Izvodi memorisane sadržaje razvijajući osjećaj za visinu, trajanje i kvalitet tona. | B2.1.1. Imitira zvukove koji ga okružuju.<br><br>B2.1.2. Prepoznaće i izvodi brojalice prema ilustriranoj notnoj partituri.<br><br>B2.1.3. Muzičke/glazbene sadržaje reprodukuje na ritmičkim i improviziranim instrumentima.<br><br>B2.1.4. Razlikuje sviranje ritma od sviranja melodije. | B3.1.1. Prepoznaće različito trajanje zvukova (dugo-kratko) povezujući veličinu aplikacije sa trajanjem zvuka kroz ilustrovani notni zapis.<br><br>B3.1.2. Prepoznaće visinu i jačinu tonova (visoko-duboko, glasno-tiho). |
|   |   | KLJUČNI SADRŽAJI   | KLJUČNI SADRŽAJI  | KLJUČNI SADRŽAJI   |
|   |   | Pjesme, muzičke / glazbene igre, dječja narodna kola.  | Brojalice, pjesme, muzičke / glazbene igre, Orffov instrumentarij, improvizovani ritmički instrumenti.  | Brojalice, pjesme, muzičke / glazbene igre, Orffov instrumentarij, improvizovani ritmički instrumenti, ilustrirane notne partiture.  |

#### PREPORUKE ZA OSTVARENJE ISHODA

Oblast *stvaralaštvo i reprodukcija* upućuje na aktivno muziciranje (sviranje na ritmičkim instrumentima Orffovog instrumentarija, improvizovanim ritmičkim instrumentima i instrumentima tijela; pjevanjem i izvođenjem adekvatnih pjesama i muzičkih igara) kako bi učenici postepeno ušli u svijet notnog pisma. Potrebno je učenicima omogućiti aktivnosti, sadržaje i sredstva kojima će lakše upoznati različite vrste zvukova iz najbliže okoline (prvi improvizovani instrumenti od prirodnih materijala poput kamena, drveta, sušenih biljaka i njihovih dijelova) analizirajući njihovo trajanje (dugo-kratko), jačinu (jako-slabo) i boju (svijetlo, tamno i sl.). Kroz odbrojavanje brojalica izvodit će muzički metar i ritam. Učitelj će svirati melodiju, a učenici će slušanjem, memorisanjem i izvođenjem prvih jednoglasnih pjesama i jednostavnih muzičkih igara uočavati i visinu tonova (visoko-duboko) te kretanje melodije, a potom izvoditi predviđene pokrete u muzičkim igramu pokretima tijela i raznim ritmičkim instrumentima. Metodama demonstracije, prezentacije, ilustracije i dr., učitelj će učenike kroz ilustrirane plakate početi upoznavati sa notama po trajanju kroz aplikacije različitih veličina (npr. velike aplikacije-duge note-duži slog, male aplikacije-kratke note-kraći slog).

B1. : Učenicima treba omogućiti upoznavanje sa ritmom, melodijom, tekstrom dječijih pjesama, te memorisanje i izvođenje pjesama u skladu sa učeničkim muzičkim i drugim sposobnostima.

B2. : Upoznati učenike sa dijelovima Orffovog instrumentarija, kao i pojedinim ritmičkim instrumentima. Izradivati improvizovane instrumente od različitih materijala (prirodnih, kao i priručnih poput praznih ambalaža od plastike, kartona i sl., kako bi učenici istraživali različite vrste zvukova u ovisnosti od rezonantnog tijela / izvora zvuka).

B3. : Učenici trebaju izvoditi muzički metar / dobe i ritam brojalice prema ilustriranom plakatu. Precizno objašnjeni pokreti iz muzičkih igara i upute za improvizovane pokrete (npr. visoki tonovi- skokovi, duboki tonovi-čučnjevi i sl.) doprinose percepciji visine tona.

Na ovaj način učenici otkrivaju važne detalje, utvrđuju sličnosti i različitosti, djelimično procjenjuju kvalitet vlastitog izvođenja muzičkih sadržaja (npr. pjevanja), ali i izvođenja drugih u razredu. Važno je podsticati učenike na povezivanje sadržaja i stečenih znanja, te razvijati sposobnost logičnog zaključivanja i kritičkog mišljenja.

#### Mogućnosti ostvarivanja međupredmetne povezanosti – međupredmetne korelacije

Oblast *stvaralaštvo i reprodukcija* ima dosta elemenata za korelaciju sa predmetima: Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost (analiza tekstova brojalica, pjesama i muzičkih igara; podjela riječi na slogove u brojalicama), Moja okolina (pitanja iz ekologije kroz izradu improvizovanih instrumenata, godišnja doba, prirodne pojave, geografski pojmovi), Likovna kultura (ilustracija doživljaja izvedenih muzičkih sadržaja), Tjelesni i zdravstveni odgoj (pokret u metru i ritmu kroz brojalice, pokret u muzičkim igram), Matematika (metrika i ritam, pridruživanje), Informatika (elektronski izvori za upoznavanje muzičkih instrumenata).

| C  | C.1.1  | C.1.2  |
|--|--|--|
| <b>RAZUMIJEVANJE<br/>MUZIKE /<br/>GLAZBE U<br/>KONTEKSTU</b> | <b>C1.1. Procjenjuje ulogu<br/>muzike / glazbe u društvu i<br/>važnost njene primjene u<br/>svakodnevnom životu.</b> | <b>C2.1. Izvodi javne nastupe<br/>sa ciljem produkcije i<br/>reprodukcijske muzike /<br/>glazbe.</b> |

[UMP-4.1.3 UMP-6.1.3](#)

C1.1.1. Izražava muzičke / glazbene impresije nastale slušanjem muzike / glazbe u različitim segmentima života (koncerti, predstave, školske priredbe, projekti itd.).

C2.1.1. Prepoznaće važnost javnog nastupa razvijajući svijest o pripadnosti grupi.

C2.1.2. Izrađuje uz pomoć učitelja instrumente od dostupnih materijala.

C2.1.3. Izvodi na improvizovanim instrumentima kratke kompozicije na javnim nastupima.

#### KLJUČNI SADRŽAJI

Muzičko-kulturni događaji uživo i/ili iz raznih audio-vizuelnih izvora (autentični, primjenjeni, snimljeni događaji). Povezivanje muzike / glazbe sa drugim društvenim i sl. važnim događajima.

#### KLJUČNI SADRŽAJI

Posjete i/ili učešće u radu ritmičke / folklorne i horske sekcije, kao i gostovanje predstavnika KUD-ova u nastavnom procesu. Izrada improvizovanih instrumenata i predstavljanje rezultata na razrednim i/ili školskim priredbama i izložbama.

#### PREPORUKE ZA OSTVARENJE ISHODA

Oblast *razumijevanje muzike / glazbe u kontekstu* predstavlja sintezu muzičkih aktivnosti na polju upoznavanja, realizacije i usvajanja muzičkih sadržaja iz drugih oblasti. Aktivno slušanje i muziciranje učenika doprinjeće njihovom muzičkom opismenjavanju i postepeno će razvijati muzičke sposobnosti i znanja koja će im pomoći u razvijanju kreativnosti, boljem razumijevanju prošlosti kao i svakodnevnih društvenih događaja u bližem i daljem okruženju, formiraju kvalitetnih stavova i mišljenja o muzici i umjetnosti.

C1.: Učenicima treba omogućiti da povežu muzička znanja sa drugim znanjima u cilju razvoja svijesti o značajnim datumima i događajima u domovini i bližem okruženju.

C2.: Učenicima treba stvoriti podsticajno okruženje za javne nastupe u mikro sredinama sa ciljem predstavljanja vlastitih radova ili reprodukcije tudihih.

#### **Mogućnosti ostvarivanja međupredmetne povezanosti – međupredmetne korelacije**

Oblast *razumijevanje muzike/glažbe u kontekstu* ima dosta elemenata za korelaciju sa svim nastavnim predmetima.

#### **Mogućnosti odgojnog djelovanja i razvoja ključnih kompetencija – kompetencijski pristup**

*Komunikacijska kompetencija* – Razumijevanjem muzike učenik razvija sposobnosti shvatanja i prihvaćanja drugog i drugačijeg.

*Učiti kako učiti* - Učenici postepeno, kontinuirano, u skladu sa uzrastom, uče istraživati (individualno, u paru ili u grupi) te stiču i proširuju različita znanja.

*Informatička pismenost* (informacijska, medijska) – Učenike treba podsticati i podržavati u korištenju multimedije za istraživanje s ciljem razvoja kritičkog mišljenja.

*Društveno-građanska kompetencija* – Podsticati učenike na razumijevanje nacionalnog kulturnog identiteta. Usmjeravati učenike na konstruktivno komuniciranje, pri čemu upoznaju i uče općeprihvaćene norme i pravila ponašanja.

*Kulturna svijest* – Postepeno graditi pozitivan odnos prema umjetnosti i kvalitetnoj muzici, vlastitoj kulturi, kao i drugim kulturama.

- Osnovno
- 2

Godine učenja i podučavanja predmeta: 2

| A SLUŠANJE I UPOZNAVANJE MUZIKE / GLAZBE | B STVARALAŠTVO I REPRODUKCIJA   | C RAZUMIJEVANJE MUZIKE / GLAZBE U KONTEKSTU    |
|--|---|--|
| <a href="#">A.2.1</a>                    | <a href="#">B.2.1</a><br><a href="#">B.2.2</a><br><a href="#">B.2.3</a> | <a href="#">C.2.1</a><br><a href="#">C.2.2</a> |
| <a href="#">A.2.2</a>                    |   |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>A</b><br><b>SLUŠANJE I UPOZNAVANJE MUZIKE / GLAZBE</b> | <b>A.2.1</b><br><b>A1.1. Procjenjuje muzički /glazbeni stil i oblik slušajući vokalna, vokalno- instrumentalna i instrumentalna djela.</b> | <b>A.2.2</b><br><b>A2.1. Analizira slušana muzička / glazbena djela pronalazeći elemente strukture i izvođačke sastave.</b><br><br><b>A2.2. Iznosi vlastiti doživljaj slušanog djela, s kritičkim osvrtom, koristeći se muzičkim / glazbenim jezikom i različitim izražajnim sredstvima.</b> |
|   | <a href="#">UMP-4.1.1</a> <a href="#">UMP-4.1.2</a> <a href="#">UMP-4.2.1</a>  | <a href="#">UMP-4.1.3</a> <a href="#">UMP-4.2.3</a>  |
|   | A1.1.1. Poznaje muzička / glazbena djela i kompozitore na osnovu slušanja.<br><br>A1.1.2. Procjenjuje karakter djela na osnovu slušanja.   | A2.1.1. Razlikuje vokalnu od vokalno-instrumentalne i instrumentalne muzike / glazbe.<br><br>A2.1.2. Demonstrira metriku kroz pokret.<br><br>A2.1.3. Razlikuje pjevačke glasove (muški, ženski, dječiji).  |
|   |  | A2.2.1. Pokazuje / izražava doživljaj nakon slušanog muzičkog / glazbenog djela prateći ritam različitim dijelovima tijela (instrumenti tijela).   |

#### KLJUČNI SADRŽAJI

Kompozicije umjetničke, tradicijske, popularne i filmske muzike / glazbe (cjelovite, stavovi, odlomci); himna Bosne i Hercegovine.

#### KLJUČNI SADRŽAJI

Vokalne, instrumentalne i vokalno-instrumentalne kompozicije (odломci, stavovi ili cijele kompozicije - simfonijske, kamerne, solo). Kompozicije plesnog karaktera.

U oblasti *slušanje i upoznavanje muzike/glažbe* podrazumijeva se da učenici aktivnim slušanjem kompozicija upoznaju, doživljavaju i uče da razumiju slušana djela različitih muzičkih žanrova. Potrebno je učenicima omogućiti aktivnosti, sadržaje i sredstva kojima će lakše upoznati te zapamti vokalne, vokalno-instrumentalne i instrumentalne ansamble/sastave, a to mogu biti: prezentacije (PowerPoint, Prezi i sl.), audio zapisi, audio-video zapisi, posjete muzičkim događajima, muzičkim ustanovama i školama, te vođenje evidencije o odslušanim kompozicijama sa njihovim najvažnijim karakteristikama. Sistematskim slušanjem kompozicija učenicima treba omogućiti da zapamte naziv kompozicije, ime i porijeklo kompozitora te izvođački sastav. Učitelj treba auditivnom, komparativnom, analitičko-sintetičkom i dr. metodama učenike motivisati za aktivno slušanje kako bi uradili predviđene zadatke.

A.1.1. : Učenicima treba omogućiti da uoče karakter kompozicije (svečano, tužno-veselo), dinamiku (tihoglasno), tempo (brzo-sporo), kretanje melodije (uzlazno-silazno), ponavljanja sadržaja (isto- slično-različito). Postepeno uvođenje muzičkih oznaka za tempo i dinamiku.

A1.2. : Učenicima treba omogućiti da uoče izvođački sastav (jedan ili više instrumenata, naziv i izgled novih muzičkih instrumenata u odnosu na prethodni razred, ljudski glasovi kao pjevački – muški, ženski, dječiji). Učenici trebaju još uočiti muzički metar/dobe (kroz kretanje, stupanje, skandiranje ili pljeskanje i sl.), te ih motivisati da doživljaj odslušane kompozicije izraže pokretom, slobodnim plesom, usmenim izlaganjem – opisom, likovnim izražavanjem (po mogućnosti koristiti različite likovne tehnike i sredstva).

Na ovaj način učenici otkrivaju važne detalje, utvrđuju sličnosti i različitosti, djelimično procjenjuju kvalitet odslušanog sadržaja i uspostavljaju veze između nastavnih sadržaja. Važno je poticati učenikena povezivanje stečenih znanja, te razvijati sposobnost logičnog zaključivanja i kritičkog mišljenja.

#### **Mogućnosti ostvarivanja međupredmetne povezanosti – međupredmetne korelacije**

Oblast *slušanje i upoznavanje muzike / glazbe* ima dosta elemenata za korelaciju sa predmetom Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost (analiza tekstova za vokalnu i vokalno-instrumentalnu muziku, muzika u animiranim filmovima), Moja okolina (godишnja doba, meteorološke pojave), Likovna kultura (ilustracija doživljaja odslušanog djela), Tjelesni i zdravstveni odgoj (pokret u metru i ritmu, ples), Informatika (analiza prezentacija, elektronski izvori za slušanje muzike).

**Mogućnosti odgojnog djelovanja i razvoja ključnih kompetencija – kompetencijski pristup Komunikacijska kompetencija** – Nakon slušanja muzike učenik iznosi i obrazlaže svoje mišljenje kroz lična zapažanja o odslušanom djelu koristeći birane riječi. Potom sluša sagovornike i replicira, dijalogizira po principu - saslušaj da bi bio saslušan.

*Učiti kako učiti* - Podsticati učenike da postepeno i kontinuirano, a u skladu sa uzrastom, uče istraživati (individualno, u paru ili u grupi).

*Informatička pismenost* (informacijska, medijska) – Podsticati učenike na korištenje multimedije za traženje, prikaz i upoređivanje informacija s ciljem podrške kritičkom načinu razmišljanja i kreativnosti, te dalnjem podsticanju učenika na inovativnost.

*Društveno-građanska kompetencija* – Podsticati učenike na razumijevanje nacionalnog kulturnog identiteta. Usmjeravati učenike na konstruktivno komuniciranje, pri čemu upoznaju i uče općeprihvачene norme i pravila ponašanja.

*Kulturna svijest* - Postepeno graditi pozitivan odnos prema umjetnosti i kvalitetnoj muzici, vlastitoj kulturi, kao i s drugim kulturama.

| B                                  | B.2.1  | B.2.2   | B.2.3  |
|------------------------------------|--|---|--|
| <b>STVARALAŠTVO I REPRODUKCIJA</b> | <b>B1.1. Pjeva po sluhu i notnom tekstu razvijajući muzikalnost imuzičko / glazbeno pamćenje.</b>  | <b>B2.1. Primjenjuje notni zapis na instrumentariju kroz reprodukciju pri skupnom muziciranju (instrumentalni sastavi).</b>   | <b>B3.1. Razvija muzičku / glazbenu pismenost koristeći se muzičkom / glazbenom terminologijom pri analizi muzičkog / glazbenog djela.</b>   |
|                                    | <a href="#"><u>UMP-4.2.2 UMP-5.1.1 UMP-5.1.2</u></a>   | <a href="#"><u>UMP-5.1.2 UMP-5.2.3 UMP-6.2.2</u></a>  | <a href="#"><u>UMP-4.1.3 UMP-5.2.2 UMP-6.1.2</u></a>   |
|                                    | B1.1.1. Pjeva pjesme i muzičke / glazbene igre unisono (jednoglasno).<br><br>B1.1.2. Izvodi memorisane sadržaje razvijajući osjećaj za visinu, trajanje i kvalitet tona te jačinu i brzinu.  | B2.1.1. Muzičke / glazbene sadržaje izvodi putem instrumenata tijela.<br><br>B2.1.2. Muzičke / glazbene sadržaje reprodukuje na improviziranim instrumentima i na ritmičkim instrumentima iz Orffovog instrumentarija.<br><br>B2.1.3. Izvodi brojalice prema ilustriranoj notnoj partituri. | B3.1.1. Prepoznaće različito trajanje zvukova (dugo-kratko) povezujući veličinu aplikacije sa trajanjem zvuka kroz ilustrovani notni zapis.<br><br>B3.1.2. Prepoznaće visinu, jačinu, brzinu izvođenja tonova (visoko-duboko; glasno-srednje glasno/tiho-tiho; brzo-umjereni-sporo). |
|                                    | <b>KLJUČNI SADRŽAJI</b><br><br>Pjesme, muzičke /glazbene igre, dječija narodna kola  | <b>KLJUČNI SADRŽAJI</b><br><br>Brojalice, pjesme, muzičke /glazbene igre, Orffov instrumentarij, improvizovani ritmički instrumenti   | <b>KLJUČNI SADRŽAJI</b><br><br>Brojalice, pjesme, muzičke /glazbene igre, Orffov instrumentarij, improvizovani ritmički instrumenti, ilustrirane notne partiture.  |
|                                    | <b>PREPORUKE ZA OSTVARENJE ISHODA</b>  |   |  |
|                                    | <p>Oblast <i>stvaralaštvo i reprodukcija</i> upućuje na aktivno muziciranje (sviranje na: ritmičkim instrumentima Orffovog instrumentarija, improvizovanim ritmičkim instrumentima i instrumentima tijela; pjevanjem i izvođenjem adekvatnih pjesama i muzičkih igara) kako bi učenici postepeno ušli u svijet notnog pisma. Potrebno je učenicima omogućiti aktivnosti, sadržaje i sredstva kojima će lakše upoznati različite vrste zvukova iz najbliže okoline (prvi improvizovani instrumenti od prirodnih materijala poput kamena, drveta, sušenih biljaka i njihovih dijelova) analizirajući njihovo trajanje (dugo-kratko), jačinu (jako-slabo) i boju (svjetlo, tamno i sl.). Kroz odbrojavanje brojalica izvoditi će muzički metar i ritam. Učitelj će svirati melodiju, a učenici će slušanjem, memorisanjem i izvođenjem prvih jednoglasnih pjesama i jednostavnih muzičkih igara uočavati i visinu tonova (visoko-duboko) te kretanje melodije, a potom izvoditi predviđene pokrete u muzičkim igrama pokretima tijela i raznim ritmičkim instrumentima. Metodama demonstracije, prezentacije, ilustracije i dr., učitelj će učenike kroz ilustrirane plakate početi upoznavati sa notama po trajanju kroz aplikacije različitih veličina (npr. velike aplikacije-duge note-duži slog, male aplikacije-kratke note-kraći slog).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. : Učenicima treba omogućiti upoznavanje sa ritmom, melodijom, tekstrom dječijih pjesama, te memorisanje i izvođenje pjesama u skladu sa učeničkim muzičkim i drugim sposobnostima.</li> <li>2. : Upoznati učenike sa dijelovima Orffovog instrumentarija, kao i pojedinim ritmičkim instrumentima. Izrađivati improvizovane instrumente od različitih</li> </ol> |   |  |

materijala (prirodnih, kao i priručnih poput praznih ambalaža od plastike, kartona i sl., kako bi učenici produbili istraživanje različitih vrsta zvukova u ovisnosti od rezonantnog tijela/izvora zvuka).

3. : Učenici trebaju izvoditi muzički metar/dobe i ritam brojalice prema ilustriranom plakatu. Precizno objašnjeni pokreti iz muzičkih igara i upute za improvizovane pokrete doprinose percepciji visine tona.

Na ovaj način učenici otkrivaju važne detalje, utvrđuju sličnosti i različitosti, djelimično procjenjuju kvalitet vlastitog izvođenja muzičkih sadržaja (npr. pjevanja), ali i izvođenja drugih u razredu. Važno je podsticati učenike na povezivanje sadržaja i stečenih znanja, te razvijati sposobnost logičnog zaključivanja i kritičkog mišljenja.

#### **Mogućnosti ostvarivanja međupredmetne povezanosti – međupredmetne korelacije**

Oblast *stvaralaštvo i reprodukcija* ima dosta elemenata za korelaciju sa predmetima: Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost (analiza tekstova brojalica, pjesama i muzičkih igara; podjela riječi na slogove u brojalicama), Moja okolina (pitanja iz ekologije kroz izradu improvizovanih instrumenata, godišnja doba, prirodne pojave, geografski pojmovi), Likovna kultura (ilustracija doživljaja izvedenih muzičkih sadržaja), Tjelesni i zdravstveni odgoj (pokret u metru i ritmu kroz brojalice, pokret u muzičkim igrama), Matematika (metrika i ritam, pridruživanje), Informatika (elektronski izvori za upoznavanje muzičkih instrumenata).

#### **Mogućnosti odgojnog djelovanja i razvoja ključnih kompetencija – kompetencijski pristup**

*Komunikacijska kompetencija* – Nakon slušanja muzike učenik iznosi i obrazlaže svoje mišljenje kroz lična zapažanja o odslušanom djelu koristeći birane riječi. Potom sluša sagovornike i replicira, dijalogizira po principu - saslušaj da bi bio saslušan.

*Učiti kako učiti* - Podsticati učenike da postepeno i kontinuirano, a u skladu sa uzrastom, uče istraživati (individualno, u paru ili u grupi).

*Informatička pismenost* (informacijska, medijska) – Podsticati učenike na korištenje multimedije za traženje, prikaz i upoređivanje informacija s ciljem podrške kritičkom načinu razmišljanja i kreativnosti, te daljnjem podsticanju učenika na inovativnost.

*Društveno-građanska kompetencija* – Podsticati učenike na razumijevanje nacionalnog kulturnog identiteta. Usmjeravati učenike na konstruktivno komuniciranje, pri čemu upoznaju i uče općeprihvaćene norme i pravila ponašanja.

*Kulturna svijest* - Postepeno graditi pozitivan odnos prema umjetnosti i kvalitetnoj muzici, vlastitoj kulturi, kao i s drugim kulturama.

|  |  |  |
|--|--|--|
| C  | C.2.1  | C.2.2  |
| <b>RAZUMIJEVANJE<br/>MUZIKE /<br/>GLAZBE U<br/>KONTEKSTU</b> | <b>C1.1. Procjenjuje ulogu<br/>muzike / glazbe u društvu i<br/>važnost njene primjene u<br/>svakodnevnom životu.</b> | <b>C2.1. Izvodi javne nastupe<br/>sa ciljem produkcije i<br/>reprodukциje muzike /<br/>glazbe.</b> |

[UMP-6.1.3](#)

[UMP-6.2.1 UMP-6.2.3](#)

C1.1.1. Izražava muzičke / glazbene impresije nastale slušanjem muzike / glazbe u različitim segmentima života (koncerti, predstave, školske priredbe, projekti itd.).

C2.1.1. Prepoznaće važnost javnog nastupa razvijajući svijest o pripadnosti grupi.

C2.1.2. Izrađuje uz pomoć učitelja instrumente od dostupnih materijala.

C2.1.3. Izvodi na improvizovanim instrumentima kratke kompozicije na javnim nastupima.

#### KLJUČNI SADRŽAJI

Muzičko-kulturni događaji uživo i/ili iz raznih audio-vizuelnih izvora (autentični, primjenjeni, snimljeni događaji). Povezivanje muzike / glazbe sa drugim društvenim i sl. važnim događajima.

#### KLJUČNI SADRŽAJI

Posjete i/ili učešće u radu ritmičke / folklorne i horske sekcije, kao i gostovanje predstavnika KUD-ova u nastavnom procesu. Izrada improvizovanih instrumenata i predstavljanje rezultata na razrednim i/ili školskim priredbama i izložbama.

## PREPORUKE ZA OSTVARENJE ISHODA

Oblast *razumijevanje muzike/glažbe u kontekstu* predstavlja sintezu muzičkih aktivnosti na polju upoznavanja, realizacije i usvajanja muzičkih sadržaja iz drugih oblasti. Aktivno slušanje i muziciranje učenika doprinjeće njihovom muzičkom opismenjavanju i postepeno će razvijati muzičke sposobnosti i znanja koja će im pomoći u razvijanju kreativnosti, boljem razumijevanju prošlosti kao i svakodnevnih društvenih događaja u bližem i daljem okruženju, formiraju kvalitetnih stavova i mišljenja o muzici i umjetnosti.

C.1.: Učenicima treba omogućiti da povežu muzička znanja sa drugim znanjima u cilju razvoja svijesti o značajnim datumima i događajima u domovini i bližem okruženju.

Treba stvoriti podsticajno okruženje za javne nastupe u mikro sredinama sa ciljem predstavljanja vlastitih radova ili reprodukcije tudihi.

### **Mogućnosti ostvarivanja međupredmetne povezanosti – međupredmetne korelacije**

Oblast *razumijevanje muzike / glazbe u kontekstu* ima dosta elemenata za korelaciju sa svim nastavnim predmetima.

### **Mogućnosti odgojnog djelovanja i razvoja ključnih kompetencija – kompetencijski pristup**

*Komunikacijska kompetencija* – Razumijevanjem muzike učenik razvija sposobnosti shvatanja i prihvaćanja drugog i drugačijeg.

*Učiti kako učiti* - Učenici postepeno, kontinuirano, u skladu sa uzrastom, uče istraživati (individualno, u paru ili u grupi) te stiču i proširuju različita znanja.

*Informatička pismenost* (informacijska, medijska) – Učenike treba podsticati i podržavati u korištenju multimedije za istraživanje s ciljem razvoja kritičkog mišljenja.

*Društveno-građanska kompetencija* – Podsticati učenike na razumijevanje nacionalnog kulturnog identiteta. Usmjeravati učenike na konstruktivno komuniciranje, pri čemu upoznaju i uče općeprihvaćene norme i pravila ponašanja.

*Kulturna svijest* – Postepeno graditi pozitivan odnos prema umjetnosti i kvalitetnoj muzici, vlastitoj kulturi, kao i drugim kulturama.

- Osnovno
- 3

Godine učenja i podučavanja predmeta: 3

| A SLUŠANJE I UPOZNAVANJE MUZIKE / GLAZBE | B STVARALAŠTVO I REPRODUKCIJA   | C RAZUMIJEVANJE MUZIKE / GLAZBE U KONTEKSTU    |
|--|---|--|
| <a href="#">A.3.1</a>                    | <a href="#">B.3.1</a><br><a href="#">B.3.2</a><br><a href="#">B.3.3</a> | <a href="#">C.3.1</a><br><a href="#">C.3.2</a> |
| <a href="#">A.3.2</a>                    |   |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>A</b><br><b>SLUŠANJE I UPOZNAVANJE MUZIKE / GLAZBE</b> | <b>A.3.1</b><br><b>A1.1.</b> Procjenjuje muzički / glazbeni stil i oblik slušajući vokalna, vokalno-instrumentalna i instrumentalna djela. | <b>A.3.2</b><br><b>A2.1.</b> Analizira slušana muzička / glazbena djela pronalazeći elemente strukture i izvođačke sastave.<br><br><b>A2.2.</b> Iznosi vlastiti doživljaj slušanog djela, s kritičkim osvrtom, koristeći se muzičkim / glazbenim jezikom i različitim izražajnim sredstvima. |
|---|--|--|

[UMP-4.1.1](#) [UMP-4.1.2](#) [UMP-4.2.1](#) [UMP-4.1.3](#) [UMP-4.2.3](#)

|   |   |
|---|---|
| A1.1.1. Imenuje muzička / glazbena djela i kompozitore aktivno slušajući muziku / glazbu.<br><br>A1.1.2. Opisuje slušana muzička / glazbena djela na osnovu elementarnih muzičkih parametara.<br><br>A1.2.3. Uočava dijelove kompozicija. | A2.1.1. Objasnjava razlike između vokalne, vokalno-instrumentalne i instrumentalne muzike/glazbe.<br><br>A2.1.2. Razlikuje izvođačke sastave.<br><br>A2.1.3. Prepoznaće tempo i dinamiku slušanog djela koristeći muzičke termine.<br><br>A2.2.1. Iznosi stav i mišljenje o odslušanoj kompoziciji. |
|---|---|

#### KLJUČNI SADRŽAJI

Kompozicije umjetničke, tradicijske, popularne i filmske muzike / glazbe (cjelovite, stavovi, odlomci).

#### KLJUČNI SADRŽAJI

Vokalne, instrumentalne i vokalno-instrumentalne kompozicije (odlomci, stavovi ili cijele kompozicije - simfonijske, kamerne, solo). Kompozicije plesnog karaktera.

#### PREPORUKE ZA OSTVARENJE ISHODA

U oblasti *slušanje i upoznavanje muzike/glazbe* podrazumijeva se da učenici aktivnim slušanjem kompozicija upoznaju, doživljavaju i uče da razumiju slušana djela različitih muzičkih žanrova. Potrebno je učenicima omogućiti aktivnosti, sadržaje i sredstva kojima će lakše upoznati te zapamtiti vokalne, vokalno-instrumentalne i instrumentalne ansamble / sastave, a to mogu biti: prezentacije (PowerPoint, Prezi i sl.), audio zapisi, audio-video zapisi, posjete muzičkim događajima, muzičkim ustanovama i školama, te vođenje evidencije o odslušanim kompozicijama sa njihovim najvažnijim karakteristikama. Sistematskim slušanjem kompozicija učenicima treba omogućiti da zapamte naziv kompozicije, ime i porijeklo kompozitora, izvođački sastav i muzičku formu. Učitelj treba auditivnom, komparativnom, analitičko-sintetičkom i dr. metodama učenike motivisati za aktivno slušanje kako bi uradili predviđene zadatke.

A.1.: Učenicima treba omogućiti da uoče karakter kompozicije (svečano, tužno-veselo), dinamiku (tiho-srednje glasno/tiho-glasno), tempo (brzo-umjereno- sporo), kretanje melodije (uzlazno-silazno), ponavljanja sadržaja (isto-slično-različito), dijelovi kompozicije. Postepeno proširivanje znanja muzičkih termina, skraćenica i oznaka za tempo i dinamiku.

Učenicima treba omogućiti da uoče izvođački sastav (jedan ili više instrumenata, naziv i izgled novih muzičkih instrumenata u odnosu na prethodni razred, ljudski glasovi kao pjevački – muški, ženski, dječiji). Učenici trebaju još uočiti muzički metar / dobe (kroz kretanje, stupanje, skandiranje ili pljeskanje, plesanje i sl.), te ih motivisati da doživljaj odslušane kompozicije izraze pokretom, slobodnim plesom, usmenim izlaganjem – opisom, likovnim izražavanjem (po mogućnosti koristiti različite likovne tehnike i sredstva).

Na ovaj način učenici otkrivaju važne detalje, utvrđuju sličnosti i različitosti, djelimično procjenjuju kvalitet odslušanog sadržaja i uspostavljaju veze između nastavnih sadržaja. Važno je poticati učenike na povezivanje stečenih znanja, te razvijati sposobnost logičnog zaključivanja i kritičkog mišljenja.

#### Mogućnosti ostvarivanja međupredmetne korelacije

Oblast *slušanje i upoznavanje muzike / glazbe* ima dosta elemenata za korelaciju sa predmetima: Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost (analiza tekstova za vokalnu i vokalno-instrumentalnu muziku, muzika u animiranim filmovima), Moja okolina (godишnja doba, meteorološke pojave), Likovna kultura (ilustracija doživljaja odslušanog djela), Tjelesni i zdravstveni odgoj (pokret u metru i ritmu, ples), Informatika (analiza prezentacija, elektronski izvori za slušanje muzike).

#### Mogućnosti odgojnog djelovanja i razvoja ključnih kompetencija – kompetencijski pristup

*Komunikacijska kompetencija* – Nakon slušanja muzike učenik iznosi i obrazlaže svoje mišljenje kroz lična zapažanja o odslušanom djelu koristeći birane riječi. Potom sluša sagovornike i replicira, dijalogizira po principu - saslušaj da bi bio saslušan.

*Učiti kako učiti* - Podsticati učenike da postepeno i kontinuirano, a u skladu sa uzrastom, uče istraživati (individualno, u paru ili u grupi). *Informatička pismenost* (informacijska, medijska) – Podsticati učenike na korištenje multimedije za traženje, prikaz i upoređivanje informacija s ciljem podrške kritičkom načinu razmišljanja i kreativnosti, te daljnjem podsticanju učenika na

inovativnost.

*Društveno-građanska kompetencija* – Podsticati učenike na razumijevanje nacionalnog kulturnog identiteta. Usmjeravati učenike na konstruktivno komuniciranje, pri čemu upoznaju i uče općeprihvaćene norme i pravila ponašanja.

*Kulturna svijest* – Postepeno graditi pozitivan odnos prema umjetnosti i kvalitetnoj muzici, vlastitoj kulturi, kao i drugim kulturama.

| B<br>STVARALAŠTVO<br>I<br>REPRODUKCIJA | B.3.1<br><b>B1.1. Pjeva po sluhu i notnom tekstu razvijajući muzikalnost i muzičko / glazbeno pamćenje.</b>   | B.3.2<br><b>B2.1. Primjenjuje notni zapis na instrumentarijukroz reprodukciju pri skupnom muziciranju (instrumentalni sastavi).</b>   | B.3.3<br><b>B3.1. Razvija muzičku / glazbenu pismenost koristeći se muzičkom / glazbenom terminologijom pri analizi muzičkog / glazbenog djela.</b>  |
|--|---|---|--|
|  | <a href="#">UMP-4.2.2</a> <a href="#">UMP-5.1.1</a> <a href="#">UMP-5.1.2</a>   | <a href="#">UMP-5.2.1</a> <a href="#">UMP-5.2.3</a> <a href="#">UMP-6.2.2</a>   | <a href="#">UMP-5.2.2</a> <a href="#">UMP-6.1.2</a>  |
|  | <p>B1.1.1. Pjeva pjesme i muzičke / glazbene igre unisono (jednoglasno) sa izraženim elementima artikulacije.</p> <p>B1.1.2. Izvodi memorisane sadržaje razvijajući osjećaj za visinu, trajanje i kvalitet tone te glasnoću i brzinu.</p> | <p>B2.1.1. Imenuje i opisuje instrumente Orffovog instrumentarija.</p> <p>B2.1.2. Izvodi muzičke / glazbene sadržaje na više ritmičkih instrumenata iz Orffovog instrumentarija.</p> <p>B2.1.3. Izvodi brojalice prema ilustriranoj notnoj partituri.</p> | <p>B3.1.1. Imenuje muzičke / glazbene termine u skladu sa ključnim sadržajima.</p> <p>B3.1.2. Povezuje pokret i trajanje zvuka sa muzičkim/glazbenim metrom i ritmom.</p> <p>B3.1.3. Izvodi brojalice prema ilustriranoj notnoj partituri.</p> |
|  | KLJUČNI SADRŽAJI  | KLJUČNI SADRŽAJI  | KLJUČNI SADRŽAJI   |
|  | Pjesme, muzičke / glazbene igre, dječja narodna kola.   | Brojalice, pjesme, muzičke / glazbene igre, Orffov instrumentarij, improvizovani ritmički instrumenti.  | Brojalice, pjesme, muzičke /glazbene igre, Orffov instrumentarij, improvizovani ritmički instrumenti, ilustrirane notne partiture. Note po trajanju (četvrtine, osmine). Muzički / glazbeni termini.   |

#### PREPORUKE ZA OSTVARENJE ISHODA

Oblast *stvaralaštvo i reprodukcija* upućuje na aktivno muziciranje (sviranje na: ritmičkim instrumentima Orffovog instrumentarija, improvizovanim ritmičkim instrumentima i instrumentima tijela; izvođenje brojalica u jednostavnim aranžmanima; pjevanjem i izvođenjem adekvatnih pjesama i muzičkih igara) kako bi učenici postepeno ušli u svijet notnog pisma. Potrebno je učenicima

omogućiti aktivnosti, sadržaje i sredstva kojima će lakše upoznati različite vrste zvukova iz najbliže

okoline (improvizovani instrumenti od prirodnih materijala poput kamena, drveta, sušenih biljaka i

njihovih dijelova) analizirajući njihovo trajanje i postepeno imenovanje nota po trajanju (četvrтina,

osmina, dugo-kratko), jačinu (jako-slabo) i boju (svijetlo, tamno i sl.). Kroz odbrojavanje brojalica

izvodić će muzički metar i ritam. Učitelj će svirati melodiju, a učenici će slušanjem, memorisanjem i izvođenjem prvih jednoglasnih pjesama i jednostavnih muzičkih igara uočavati i visinu tonova

(visoko-duboko) te kretanje melodije, a potom izvoditi predviđene pokrete u muzičkim igramama

pokretima tijela i raznim ritmičkim instrumentima. Metodama demonstracije, prezentacije, ilustracije i

dr., učitelj će učenike kroz ilustrirane plakate početi upoznavati sa notama po trajanju kroz aplikacije različitih veličina (npr. velike aplikacije-duge note-duži slog, male aplikacije-kratke note-kraći slog).

B.1.: Učenicima treba omogućiti upoznavanje sa ritmom, melodijom, tekstrom dječijih pjesama, te memorisanje i izvođenje pjesama u skladu sa učeničkim muzičkim i drugim sposobnostima.

B.2.: Upoznati učenike sa dijelovima Orffovog instrumentarija, kao i pojedinim ritmičkim instrumentima. Izradivati improvizovane instrumente od različitih materijala (prirodnih, kao i priručnih poput praznih ambalaža od plastike, kartona i sl., kako bi učenici produbili istraživanje različitih vrsta zvukova u ovisnosti od rezonantnog tijela/izvora zvuka).

B.2.: Učenici trebaju izvoditi muzički metar/dobe i ritam brojalice prema ilustriranom plakatu te komparirati sa notnim zapisom (partitura). Precizno objašnjeni pokreti iz muzičkih igara i upute za improvizovane pokrete doprinose percepciji visine tona.

Na ovaj način učenici otkrivaju važne detalje, utvrđuju sličnosti i različitosti, djelimično procjenjuju kvalitet vlastitog izvođenja muzičkih sadržaja (npr. pjevanja), ali i izvođenja drugih u razredu. Važno je podsticati učenike na povezivanje sadržaja i stečenih znanja, te razvijati sposobnost logičnog zaključivanja i kritičkog mišljenja.

### **Mogućnosti ostvarivanja međupredmetne povezanosti – međupredmetne korelacije**

Oblast *stvaralaštvo i reprodukcija* ima dosta elemenata za korelaciju sa predmetima: Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost (analiza tekstova brojalica, pjesama i muzičkih igara; podjela riječi na slogove u brojalicama), Moja okolina (pitanja iz ekologije kroz izradu improvizovanih instrumenata, godišnja doba, prirodne pojave, geografski pojmovi), Likovna kultura (ilustracija doživljaja izvedenih muzičkih sadržaja), Tjelesni i zdravstveni odgoj (pokret u metru i ritmu kroz brojalice, pokret u muzičkim igramama), Matematika (metrika i ritam, pridruživanje), Informatika (elektronski izvori za upoznavanje muzičkih instrumenata).

### **Mogućnosti odgojnog djelovanja i razvoja ključnih kompetencija – kompetencijski pristup**

*Komunikacijska kompetencija* – Aktivnim muziciranjem učenik iznosi i obrazlaže svoje mišljenje o vlastitoj i tuđoj reprodukciji / interpretaciji odsviranih i otpjevanih sadržaja koristeći birane riječi. Potom sluša sagovornike i replicira, dijalogizira po principu - saslušaj da bi bio saslušan.

*Učiti kako učiti* - Podsticati učenike da postepeno i kontinuirano, a u skladu sa uzrastom, uče istraživati predviđene sadržaje iz različitih uglova gledanja (individualno, u paru ili u grupi).

*Informatička pismenost* (informacijska, medijska) – Podsticati učenike na korištenje multimedije za traženje, prikaz i upoređivanje aktuelnih sadržaja i informacija s ciljem podrške kritičkom načinu razmišljanja, te podsticanju učenika na inovativnost i kreativnosti i kroz muzičku improvizaciju.

*Društveno-građanska kompetencija* – Podsticati učenike na razumijevanje nacionalnog kulturnog identiteta. Usmjeravati učenike na konstruktivno komuniciranje, pri čemu upoznaju i uče općeprihvaćene norme i pravila ponašanja.

*Kulturna svijest* – Postepeno graditi pozitivan odnos prema kvalitetnim muzičkim sadržajima za djecu, vlastitoj kulturi, kao i drugim kulturama.

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>C</b>   | <b>C.3.1</b>   | <b>C.3.2</b>   |
| <b>RAZUMIJEVANJE<br/>MUZIKE /<br/>GLAZBE U<br/>KONTEKSTU</b> | <b>C1.1. Procjenjuje ulogu<br/>muzike / glazbe u društvu i<br/>važnost njene primjene u<br/>svakodnevnom životu.</b> | <b>C2.1. Izvodi javne nastupe<br/>sa ciljem produkcije i<br/>reprodukциje muzike /<br/>glazbe.</b> |

[UMP-4.1.3 UMP-6.1.3](#)

[UMP-6.2.1 UMP-6.2.3](#)

C1.1.1. Izražava muzičke/glažbene impresije i mišljenje, nastale slušanjem muzike / glazbe u različitim segmentima života (koncerti, predstave, školske priredbe, projekti itd.).

C1.1.2. Povezuje muzičke / glazbene sadržaje sa sadržajima drugih umjetnosti.

C2.1.1. Izrađuje uz pomoć učitelja i samostalno instrumente od dostupnih materijala.

C2.1.2. Nastupa na internim i javnim priredbama izvodeći pjesme i plesne dramatizacije povezane sa značajnim dogadjajima.

**KLJUČNI SADRŽAJI**

Muzičko-kulturni događaji uživo i/ili iz raznih audio-vizuelnih izvora (autentični, primjenjeni, snimljeni događaji). Povezivanje muzike / glazbe sa drugim umjetničkim sadržajima i društveno važnim događajima.

**KLJUČNI SADRŽAJI**

Izrada improvizovanih instrumenata i predstavljanje rezultata na razrednim i/ili školskim priredbama i izložbama. Učešće i nastupi u okviru školskih sekcija. Posjete i/ili učešće u radu ritmičke / folklorne i horske sekcije, kao i gostovanje predstavnika KUD-ova u nastavnom procesu.

#### PREPORUKE ZA OSTVARENJE ISHODA

Oblast *razumijevanje muzike/glažbe u kontekstu* predstavlja sintezu muzičkih aktivnosti na polju upoznavanja, realizacije i usvajanja muzičkih sadržaja iz drugih oblasti. Aktivno slušanje i muziciranje učenika doprinijet će njihovom muzičkom opismenjavanju i postepeno će razvijati muzičke sposobnosti i znanja koja će im pomoći u razvijanju kreativnosti, boljem razumijevanju prošlosti kao i svakodnevnih društvenih događaja u bližem i daljem okruženju, formiraju kvalitetnih stavova i mišljenja o muzici i umjetnosti.

C1.1. : Učenicima treba omogućiti da povežu muzička znanja sa drugim znanjima u cilju razvoja svijesti o značajnim datumima i događajima u domovini i bližem okruženju.

C2.1. : Učenicima treba stvoriti poticajno okruženje za javne nastupe u mikro sredinama saciljem predstavljanja vlastitih radova ili reprodukcije tudihih.

#### **Mogućnosti ostvarivanja međupredmetne povezanosti – međupredmetne korelacije**

Oblast *razumijevanje muzike / glazbe u kontekstu* ima dosta elemenata za korelaciju sa svim nastavnim predmetima.

**Mogućnosti odgojnog djelovanja i razvoja ključnih kompetencija – kompetencijski pristup Komunikacijska kompetencija** – Razumijevanjem muzike učenik razvija sposobnosti shvatanja i prihvaćanja drugog i drugačijeg.

*Učiti kako učiti* - Učenici postepeno, kontinuirano, u skladu sa uzrastom, uče istraživati (individualno, u paru ili u grupi) te stiću i proširuju različita znanja.

*Informatička pismenost* (informacijska, medijska) – Učenike treba podsticati i podržavati u korištenju multimedije za istraživanje s ciljem razvoja kritičkog mišljenja.

- Osnovno
- 4

Godine učenja i podučavanja predmeta: 4

| A SLUŠANJE I UPOZNAVANJE MUZIKE / GLAZBE | B STVARALAŠTVO I REPRODUKCIJA | C RAZUMIJEVANJE MUZIKE / GLAZBE U KONTEKSTU |
|--|-------------------------------|---|
| <a href="#"><u>A.4.1</u></a>             | <a href="#"><u>B.4.1</u></a>  | <a href="#"><u>C.4.1</u></a>                |
| <a href="#"><u>A.4.2</u></a>             | <a href="#"><u>B.4.2</u></a>  | <a href="#"><u>C.4.2</u></a>                |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>A</b><br><b>SLUŠANJE I UPOZNAVANJE MUZIKE / GLAZBE</b> | <b>A.4.1</b><br><b>A1.1 .Procjenjuje muzički / glazbeni stil i oblik slušajući vokalna, vokalno-instrumentalna i instrumentalna djela.</b> | <b>A.4.2</b><br><b>A2.1. Analizira slušana muzička / glazbena djela pronalazeći elemente strukture i izvođačke sastave.</b><br><br><b>A2.2. Iznosi vlastiti doživljaj slušanog djela, s kritičkim osvrtom, koristeći se muzičkim / glazbenim jezikom i različitim izražajnim sredstvima.</b> |
|---|--|--|

[UMP-4.1.1 UMP-4.1.2 UMP-4.2.1](#)      [UMP-4.1.3 UMP-4.2.3](#)

|   |   |
|---|---|
| A.1.1.1 Razvrstava muzička / glazbena djela prema elementarnim formama umjetničke i tradicijske muzike / glazbe.<br><br>A.1.1.2.Navodi primjere jednostavnih muzičkih / glazbenih oblika instrumentalne,vokalno-instrumentalne i vokalne muzike / glazbe. | A2.2.1. Objasnjava doživljaj slušanog djela jednostavnim muzičkim / glazbenim jezikom.<br><br>A2.2.2. Prikazuje doživljaj slušanog djela kroz likovno izražavanje.                              |
| A.1.1.1 Razvrstava slušana djela prema žanru (umjetnička, tradicijska itd.)<br><br>A2.1.1. Razvrstava izvođačke ansamble prema sastavu.<br><br>A2.1.2. Opisuje tempo i dinamiku slušanog djela.   | A2.1.1. Razvrstava slušana djela prema žanru (umjetnička, tradicijska itd.)<br><br>A2.1.2. Razvrstava izvođačke ansamble prema sastavu.<br><br>A2.1.2. Opisuje tempo i dinamiku slušanog djela. |

|  | KLJUČNI SADRŽAJI   | KLJUČNI SADRŽAJI   |   |
|--|--|--|---|
|  | <p>Elementarne forme umjetničke (jednoglasje, dvoglasje, kanon ) i tradicijske muzike / glazbe ( muzičke igre- kola; sevdalinka) te horske kompozicije (acapella, uz orkestarsku pratnju).</p> | <p>Žanrovi muzike / glazbe. Tempo i dinamika. Instrumenti po grupama (gudački, drveni duvači, limeni duvači ) izvodački sastavi (orkestar, manji instrumetalni sastavi, hor / ženski, muški, mješoviti, dječiji)</p> |   |
| <b>PREPORUKE ZA OSTVARENJE ISHODA</b>  |  |  |   |
| <p><b>A1.1.</b> Učenici uče kako da razumiju slušana djela kao i faktore koji su uticali na njihov nastanak kroz slušanje različitih djela.. Za lakše razumijevanje preporučava se korištenje kratkih animiranih videa na stranici <a href="https://ed.ted.com/">https://ed.ted.com/</a>.</p> <p><b>A2.1.</b> Preporučuje se u cilju lakšeg prepoznavanja vokalnih,vokalno-instrumentalnih i instrumentalnih djela posjeta koncertima, muzičkim/glazbenim školama, ciljani video zapisi i sl. Kako se radi o manjem uzrastu učenike bi korisno bilo upoznati sa dnevnikom aktivnosti u koje bi mogli da zapisuju neke od naučenih karakteristika za sve tri vrste muzike/glazbe kao i žanrove.</p> <p><b>A2.2.</b> Poželjno je da s kod učenika podstiče kroz interaktivne mape povezivanje već naučenog sa novim u cilju razvijanja kritičkog mišljenja i lakšeg razumijevanja muzičkog jezika.</p>   |  |  |   |
| <p><b>Mogućnosti ostvarivanja međupredmetne povezanosti – međupredmetne korelacije</b></p> <p><b>A1.1./ A2.2.</b> Oblast slušanja muzike/glazbe ima mnogo elemenata za korelaciju sa Likovnom kulturom (ilustracija slušanog djela), sa predmetom Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost (metrika, slog, analiza teksta pjesme), OZ (kultura slušanja na koncertu/muzičkoj predstavi)</p> <p><b>Mogućnosti odgojnog djelovanja i razvoja ključnih kompetencija – kompetencijski pristup</b></p> <p><b>A2.2. Komunikacijska kompetencija</b> – Nakon slušanja muzike/glazbe, učenici obrazlažu svoje mišljenje iznoseći sva zapažanja o poslušanom djelu uvažavajući mišljenje drugih.</p> <p><i>Učiti kako učiti</i> - Istražujući učenici uče koristiti različite metode (samostalno, u paru ili u grupi), primjenjujući stečeno znanje.</p> <p><i>Informatička pismenost</i> – Koristeći multimedije za traženje, prikaz i upoređivanje informacija učenike podstičemo na inovativnost.</p> <p><i>Kulturna svijest</i> - Graditi pozitivan odnos prema vlastitoj kulturi i drugim kulturama.</p> |  |  |   |
| B<br>STVARALAŠTVO<br>I<br>REPRODUKCIJA   | <p><b>B.4.1</b></p> <p><b>B1.1. Pjeva po sluhu i notnom tekstu razvijajući muzikalnost i muzičko / glazbeno pamćenje.</b></p>  | <p><b>B.4.2</b></p> <p><b>B2.1. Primjenjuje notni zapis na instrumentariju kroz reprodukciju pri skupnom muziciranju (instrumentalni sastavi).</b></p>   | <p><b>B.4.3</b></p> <p><b>B3.1. Razvija muzičku / glazbenu pismenost koristeći se muzičkom / glazbenom terminologijom pri analizi muzičkog / glazbenog djela.</b></p> |

[UMP-4.2.2 UMP-5.1.1 UMP-](#)  
[5.1.2](#)

B1.1.1. Izvodi pjesme, brojalice, muzičke/glažbene igre poštujući tekst, melodiju, tempo i dinamiku djela.

[UMP-5.2.1 UMP-5.2.3 UMP-](#)  
[6.2.2](#)

B2.1.1 .Klasificuje instrumente Orffovog instrumentarija.

B2.1.2. Objasnjava podjelu jedinice mjere (TA-TE).

B2.1.3. Improvizuje ritam na zadanoj melodiji (muzičke / glazbene igre) u cilju razvoja muzičke / glazbene kreativnosti.

[UMP-5.2.2 UMP-6.1.2](#)

B3.1.1. Objasnjava muzičke / glazbene termine .

B3.1.2. Razlikuje pojmove prima volta i secunda volta, repeticija i ligatura.

B3.1.3. Razlikuje note različitog trajanja (polovinka, četvrtinka i osminka injihove pauze).

#### KLJUČNI SADRŽAJI

Brojalice, pjesme, muzičke / glazbene igre. Melodija, tekst, tempo i dinamika.

#### KLJUČNI SADRŽAJI

Orffov instrumentarij (melodijske i udaraljke). Podjela jedinice mjere. Improvizacija ritma.

#### KLJUČNI SADRŽAJI

Oznake tempa na bosanskom, hrvatskom, srpskom jeziku i na italijanskom jeziku. Jedinica mjere. Note i pauze po dužini trajanja, muzički pojmovi za ponavljanje i produžavanje trajanja tonova.

#### PREPORUKE ZA OSTVARENJE ISHODA

**B1.1.** Aktivnim učešćem u pjevanju jednoglasnih pjesama, kod učenika će se razvijati osjećaj za preciznu intonaciju, melodiju, ritam, tempo i dinamiku.

**B2.1.3.** U skladu sa svojim mogućnostima, učenici trebaju izvoditi jednostavne ritmičke aranžmane na udaraljkama iz Orffovog instrumentarija pazeći pri tome na muzički metar i preciznost ritmičkog izvođenja.

**B3.1.** Analizom učenici trebaju da spoznaju razlike između nota prema njihovom trajanju kao i pojmove prima volta, seconda volta te znak i značenje ligature.

#### **Mogućnosti ostvarivanja međupredmetne povezanosti – međupredmetne korelacijske pristupe**

**B1.1.** Korelacija sa predmetom Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost ogleda se u dikciji tj pravilnom i razgovjetnom izgovaranju teksta pjesmica i brojalica.

**B2.1.** U korelaciji sa Matematikom mogu se obraditi muzički metar, vrsta taktova, te različite ritmičke kombinacije.

#### **Mogućnosti odgojnog djelovanja i razvoja ključnih kompetencija – kompetencijski pristup**

*Učiti kako se uči* – kroz samostalno izvođenje ili u grupi učenici razvijaju sposobnosti samoregulacije i samokritičnosti.

*Kreativno-prodiktivna kompetencija* - razvijanje kreativnosti i sposobnosti učestvovanja u muzičkim / glazbenim aktivnostima i integrisanja novih iskustva i znanja.

*Kulturna svijest i kulturno izražavanja* – Kao pojedinac u grupi razvija uvažavanje drugog i drugaćijeg a sve u cilju što bolje zajedničke izvedbe. Na taj način učenik razvija osjećaja za lijepo i tačno izvođenje.

| C   | C.4.1  | C.4.2  |
|---|--|--|
| <b>RAZUMIJEVANJE</b><br><b>MUZIKE / GLAZBE U KONTEKSTU</b>  | <b>C1.1. Procjenjuje ulogu muzike / glazbe u društvu i važnost njene primjene u svakodnevnom životu.</b>   | <b>C2.1. Izvodi javne nastupe sa ciljem produkcije i reprodukcije muzike / glazbe.</b>   |
|   | <a href="#">UMP-4.1.3 UMP-6.1.3</a>  | <a href="#">UMP-6.2.1 UMP-6.2.3</a>  |
|   | C1.1.1. Iskazuje / izražava svoje mišljenje o posjećenim kulturnim događajima kroz realizaciju mini projekata (mapa uma,intervju izvođača itd.). | C2.1.1. Priprema prigodne pjesme i plesne dramatizacije za značajne događaje uz pomoć nastavnika.<br><br>C2.1.2. Izvodi pjesme i plesne dramatizacije prigodne za značajne događaje. |
|   | <b>KLJUČNI SADRŽAJI</b>  | <b>KLJUČNI SADRŽAJI</b>  |
|   | Posjeta kulturnim događajima (koncerti, predstave).  | Priredbe i druge manifestacije od kulturnog značaja.   |
| <b>PREPORUKE ZA OSTVARENJE ISHODA</b>   |  |  |
| <b>C1.1</b> Slušajući i izvodeći različite kompozicije, pronalazi mogućnosti njihove primjene u različitim životnim događajima.   |  |  |
| <b>Mogućnosti ostvarivanja međupredmetne povezanosti – međupredmetne korelacije</b>   |  |  |
| Korelacija sa predmetom Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost. Srpski jezik i književnost (tekstovi/sadržaj pjesama ), te Likovna kultura (ilustriranje slušanih djela tj posjećenih koncerata /priredbi).       |  |  |
| <b>Mogućnosti odgojnog djelovanja i razvoja ključnih kompetencija – kompetencijski pristup</b> <i>Komunikacijska kompetencija</i> – analiziranjem tekstova pjesama koje sluša i izvodi, komentariše uvažavajući pravila komunikacije. |  |  |
| <i>Informatička pismenost</i> – korištenjem multimedija podstiče se razvoj kritičkog načina razmišljanja, te inovativnost u pronalaženju muzičkih / glazbenih sadržaja za priredbe i druge manifestacije od kulturnog značaja.        |  |  |
| <i>Socijalna i građanska kompetencija</i> – razvijanjem pozitivanog odnosa prema vlastitom narodnom identitetu i identitetu drugih naroda.  |  |  |
| <i>Kulturna svijest i kulturno izražavanje</i> – razvijanje osjećaja za lijepo kroz učešća u muzičkim / glazbenim izvedbama.  |  |  |

- Osnovno
- 5

Godine učenja i podučavanja predmeta: 5

| A SLUŠANJE I UPOZNAVANJE MUZIKE / GLAZBE | B STVARALAŠTVO I REPRODUKCIJA | C RAZUMIJEVANJE MUZIKE / GLAZBE U KONTEKSTU |
|--|-------------------------------|---|
| <a href="#">A.5.1</a>                    | <a href="#">B.5.1</a>         | <a href="#">C.5.1</a>                       |
| <a href="#">A.5.2</a>                    | <a href="#">B.5.2</a>         | <a href="#">C.5.2</a>                       |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>A</b><br><b>SLUŠANJE I UPOZNAVANJE MUZIKE / GLAZBE</b> | <b>A.5.1</b><br><b>A1.1. Procjenjuje muzički / glazbeni stil i oblik slušajući vokalna, vokalno-instrumentalna i instrumentalna djela.</b> | <b>A.5.2</b><br><b>A2.1 Analizira slušana muzička / glazbena djela pronalazeći elemente strukture i izvođačke sastave.</b><br><br><b>A2.2. Iznosi vlastiti doživljaj slušanog djela, s kritičkim osvrtom, koristeći se muzičkim / glazbenim jezikom i različitim izražajnim sredstvima.</b> |
|   | <a href="#">UMP-4.1.1</a> <a href="#">UMP-4.1.2</a> <a href="#">UMP-4.2.1</a>  | <a href="#">UMP-4.1.3</a> <a href="#">UMP-4.2.3</a>   |

  

|   |  |
|---|--|
| <b>A1.1.1. Tumači obilježja vokalnih, vokalno-instrumentalnih i instrumentalnih djela (umjetničke i tradicijske muzike / glazbe).</b> | <b>A2.1.1. Razlikuje pjevačke glasove i vrste horova.</b>                          |
|   | <b>A2.1.2. Razlikuje instrumentalne sastave.</b>                                   |
|   | <b>A2.1.3. Otkriva tempo, metriku, dinamiku i repeticiju u slušanim djelima.</b>   |
|   | <b>A2.2.1. Objasnjava jednostavnim muzičkim / glazbenim jezikom slušana djela.</b> |

**KLJUČNI SADRŽAJI**

Vokalna, vokalno-instrumentalna i instrumentalna djela umjetničke i tradicijske muzike / glazbe.

**KLJUČNI SADRŽAJI**

Tempo, dinamika, repeticija. Oznake tempa i dinamike na bosanskom, hrvatskom, srpskom jeziku i na italijanskom jeziku.

**PREPORUKE ZA OSTVARENJE ISHODA**

Učenici uče kako da razumiju slušana djela kao i faktore koji su utjecali na njihov nastanak slušajući različita djela. Za lakše razumijevanje preporučuje se korištenje kratkih animiranih videa na stranici <https://ed.ted.com/>.

**A2.1.** Preporučuje se u cilju lakšeg prepoznavanja vokalnih, vokalno-instrumentalnih i instrumentalnih djela posjeta koncertima, muzičkim / glazbenim školama, ciljani video zapisi i sl. Kako se radi o manjem uzrastu učenike bi korisno bilo upoznati sa dnevnikom aktivnosti u koje bi mogli da zapisuju neke od naučenih karakteristika za sve tri vrste muzike/glazbe kao i žanrove.

**A2.2.** Poželjno je da s kod učenika podstiče kroz interaktivne mape povezivanje već naučenog sa novim u cilju razvijanja kritičkog mišljenja i lakšeg razumijevanja muzičkog jezika.

**Mogućnosti ostvarivanja međupredmetne povezanosti – međupredmetne korelacije**

**A1.1./ A2.2.** Oblast slušanja muzike / glazbe ima mnogo elemenata za korelaciju sa predmetom Likovna kultura (ilustracija slušanog djela), sa predmetom Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost (metrika, slog, analiza teksta pjesme), OZ (kultura slušanja na koncertu/muzičkoj predstavi).

**Mogućnosti odgojnog djelovanja i razvoja ključnih kompetencija – kompetencijski pristup**

**A2.2. Komunikacijska kompetencija** – Nakon slušanja muzike/glazbe, učenici obrazlažu svoje mišljenje iznoseći sva zapažanja o poslušanom djelu uvažavajući mišljenje drugih.

*Učiti kako učiti* - Istražujući učenici uče koristiti različite metode (samostalno, u paru ili u grupi), primjenjujući stečeno znanje.

*Kulturna svijest i kulturno izražavanje* – Uvažavanjem i uživanjem u izvedbama umjetničkih djela kao i dijela iz bogate narodne baštine BiH, podstiče se razvijanje osjećaja za lijepo, ujedno gradeći pozitivan odnos prema vlastitoj kulturi i drugim kulturama.

*Informatička pismenost* – Koristeći multimedije za traženje, prikaz i upoređivanje informacija učenike podstičemo na inovativnost.

| B  | B.5.1  | B.5.2   | B.5.3  |
|--|--|---|--|
| <b>STVARALAŠTVO<br/>I<br/>REPRODUKCIJA</b> | <b>B1.1. Pjeva po sluhu i notnom tekstu razvijajući muzikalnost i muzičko / glazbeno pamćenje.</b> | <b>B2.1. Primjenjuje notni zapis na instrumentariju kroz reprodukciju pri skupnom muziciranju (instrumentalni sastavi).</b> | <b>B3.1. Razvija muzičku / glazbenu pismenost koristeći se muzičkom / glazbenom terminologijom pri analizi muzičkog / glazbenog djela.</b> |

UMP-4.2.2 UMP-5.1.1 UMP-  
5.1.2

B1.1.1. Pjeva pjesme po  
sluhu i jednostavne  
kompozicije solmizacijom  
koristeći se fonomimijom.

KLJUČNI SADRŽAJI

Brojalice, pjesme, muzičke /  
glazbene igre. Melodija,  
tekst, tempo i dinamika.  
Fonomimija.

UMP-5.2.1 UMP-5.2.3 UMP-  
6.2.2

B2.1.1. Izvodi tonove u okviru  
C dur skale na jednostavnim  
melodijskim instrumentima.

B2.1.2. Svira kraće ritmičke  
obrasce kao pratnju pjesmica  
koje pjeva na dostupnim  
instrumentima.

KLJUČNI SADRŽAJI

C dur skala. Melodijski  
instrumenti Orffovog  
instrumentarija (metalofon,  
blokflauta), dostupni  
instrumenti.

UMP-5.2.2 UMP-6.1.2

B3.1.1. Zapisuje tonove C  
- dur skale u notnom  
sistemu.

B3.1.2. Imenuje osnovne  
oznake i njihove varijante za  
dinamiku i tempo.

KLJUČNI SADRŽAJI

C - dur skala. Dinamičke  
oznake (ff, f, mf, mp, pp,  
crescendo i decrescendo).

#### PREPORUKE ZA OSTVARENJE ISHODA

**B1.1.** Analizirajući te primjenjujući stečeno znanja pri čitanju jednostavnih notnih zapisa pjesama, kod učenika će se razvijati sposobnost praćenja i izvođenja prema notnom zapisu, razvijajući i osvještavajući osjećaj za intonaciju, melodiju, ritam, tempo i dinamiku.

**B2.1.** Aktivnim učešćem u pjevanje jednoglasnih pjesama, kod učenika će se razvijati osjećaj za preciznu intonaciju, melodiju, ritam, tempo i dinamiku

**B2.2.** U skladu sa svojim mogućnostima, učenici trebaju izvoditi jednostavne ritmičke aranžmane, na

melodijskim instrumentima Orffovog instrumentarija, poštujući muzički metar, kao i tačnost ritmičkog i melodijskog izvođenja.

**B3.1.** Analizom učenici trebaju da spoznaju razlike između nota prema njihovom trajanju kao i visini te položaju u linijskom sistemu u okviru C dur skale.

#### Mogućnosti ostvarivanja međupredmetne povezanosti – međupredmetne korelacije

**B1.1.** Korelaciji sa predmetom Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost ogleda se u dikciji tj pravilnom i razgovjetnom izgovaranju teksta pjesmica.

**B2.1.** U korelaciji sa Matematikom mogu se obraditi muzički metar, vrsta taktova, te različite ritmičke kombinacije.

#### Mogućnosti odgojnog djelovanja i razvoja ključnih kompetencija – kompetencijski pristup

*Učiti kako se uči* – kroz samostalno izvođenje ili u grupi učenici razvijaju sposobnosti popravljanja, poboljšavanja (samoregulacije).

*Kreativno-prodiktivna kompetencija* - razvijanje kompleksnog mišljenja kroz analizu i reprodukciju muzičkih sadržaja. Reprodukciju muzičkih/glazbenih sardžaja omogućava se izražavanje vlastitih ideja i emocija. Učestvovanja u muzičkim/glazbenim aktivnostima razvija se i podstiče kreativnost.

Kulturna svijest i kulturno izražavanje – Uživa i uvažava slušanim djela i izvedbama razvijajući osjećaj za lijepo, ujedno gradeći pozitivan odnos prema vlastitoj kulturi i drugim kulturama.

C  
RAZUMIJEVANJE

MUZIKE /  
GLAZBE U  
KONTEKSTU

C.5.1

**C1.1.** Procjenjuje ulogu muzike/glazbe u društvu i važnost njene primjene u svakodnevnom životu.

C.5.2

**C2.1.** Izvodi javne nastupe sa ciljem produkcije i reprodukcije muzike / glazbe.

[UMP-4.1.3 UMP-6.1.3](#)

[UMP-6.2.1 UMP-6.2.3](#)

|  |   |
|--|---|
| C1.1.1. Prikazuje svoje mišljenje o posjećenim kulturnim događajima kroz realizaciju mini projekata a u skladu sa ključnim sadržajima. | C2.1.1. Priprema prigodne pjesme i plesne dramatizacije za značajne događaje uz pomoć nastavnika.<br><br>C2.1.2. Izvodi pjesme i plesne dramatizacije prigodne za značajne događaje. C2.1.3. Primjenjuje muzičke/glažbene sadržaje kroz sadržaje drugih umjetnosti (vizuelna umjetnost , ples, igrokazi). |
|--|---|

#### KLJUČNI SADRŽAJI

Posjeta kulturnim događajima (koncerti,predstave).

#### KLJUČNI SADRŽAJI

Priredbe i druge manifestacije od kulturnog značaja.

#### PREPORUKE ZA OSTVARENJE ISHODA

**C1.1/ C1.2.** Slušajući i izvodeći različite kompozicije, pronalazi mogućnosti njihove primjene u različitim životnim događajima.Poseban akcent je preporučljivo staviti na važnost tradicionalne muzike naroda BiH.

**C1.2.** Pronalazi vezu između muzike i drugih umjetnosti.

#### **Mogućnosti ostvarivanja međupredmetne povezanosti – međupredmetne korelacije**

Korelacija sa predmetom Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost (tekstovi/sadržaj pjesama ), te Likovna kultura (ilustriranje slušanih djela tj posjećenih koncerata /priredbi).

**Mogućnosti odgojnog djelovanja i razvoja ključnih kompetencija – kompetencijski pristup** *Komunikacijska kompetencija* – analiziranjem tekstova pjesama koje sluša i izvodi, kometariše uvažavajući pravila komunikacije.

*Informatička pismenost* – korištenjem multimedija podstiče se razvoj kritičkog načina razmišljanja, te inovativnost u pronalaženju muzičkih/glažbenih sadržaja za priredbe i druge manifestacije od kulturnog značaja.

*Socijalna i građanska kompetencija* – razvijanjem pozitivanog odnosa prema vlastitom narodnom identitetu i identitetu drugih naroda.

- Osnovno
- 6

Godine učenja i podučavanja predmeta: 6

| A SLUŠANJE I UPOZNAVANJE MUZIKE / GLAZBE | B STVARALAŠTVO I REPRODUKCIJA | C RAZUMIJEVANJE MUZIKE / GLAZBE U KONTEKSTU |
|--|-------------------------------|---|
| <a href="#"><u>A.6.1</u></a>             | <a href="#"><u>B.6.1</u></a>  | <a href="#"><u>C.6.1</u></a>                |
| <a href="#"><u>A.6.2</u></a>             | <a href="#"><u>B.6.2</u></a>  | <a href="#"><u>C.6.2</u></a>                |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>A</b><br><b>SLUŠANJE I<br/>UPOZNAVANJE<br/>MUZIKE /<br/>GLAZBE</b> | <b>A.6.1</b><br><br><b>A1.1. Procjenjuje muzički / glazbeni stil i oblik slушajući vokalna, vokalno-instrumentalna i instrumentalna djela.</b> | <b>A.6.2</b><br><br><b>A2.1. Analizira slušana muzička / glazbena djela pronalazeći elemente strukture i izvođačke sastave.</b><br><br><b>A2.2. Iznosi vlastiti doživljaj slušanog djela, s kritičkim osvrtom, koristeći se muzičkim / glazbenim jezikom i različitim izražajnim sredstvima.</b> |
|---|--|--|

[UMP-4.1.1 UMP-4.1.2 UMP-4.2.1](#)      [UMP-4.1.3 UMP-4.2.3](#)

|   |   |
|---|---|
| A1.1.1. Objasnjava ulogu instrumenta u orkestru.  | A2.1.1. Objasnjava slušana djela kategorijući grupe instrumenata u simfonijskom orkestru. |
| A1.1.2. Obrazlaže obilježja Antičke muzike i muzike Srednjeg vijeka povezujući historijske događaje koji su uticali na razvoj tadašnje muzike / glazbe. | A2.1.2. Razlikuje jednostavnu strukturu oblika dvodijelne i trodijelne pjesme.            |
|   | A2.1.3. Analizira jednostavan nostni zapis u skladu sa ključnim sadržajima.               |

  

|   |   |
|---|---|
| A1.1.1. Objasnjava ulogu instrumenta u orkestru.  | A2.1.1. Objasnjava slušana djela kategorijući grupe instrumenata u simfonijskom orkestru. |
| A1.1.2. Obrazlaže obilježja Antičke muzike i muzike Srednjeg vijeka povezujući historijske događaje koji su uticali na razvoj tadašnje muzike / glazbe. | A2.1.2. Razlikuje jednostavnu strukturu oblika dvodijelne i trodijelne pjesme.            |
|   | A2.1.3. Analizira jednostavan nostni zapis u skladu sa ključnim sadržajima.               |

  

|   |   |
|---|---|
| A1.1.1. Objasnjava ulogu instrumenta u orkestru.  | A2.1.1. Objasnjava slušana djela kategorijući grupe instrumenata u simfonijskom orkestru. |
| A1.1.2. Obrazlaže obilježja Antičke muzike i muzike Srednjeg vijeka povezujući historijske događaje koji su uticali na razvoj tadašnje muzike / glazbe. | A2.1.2. Razlikuje jednostavnu strukturu oblika dvodijelne i trodijelne pjesme.            |
|   | A2.1.3. Analizira jednostavan nostni zapis u skladu sa ključnim sadržajima.               |

  

|   |   |
|---|---|
| A1.1.1. Objasnjava ulogu instrumenta u orkestru.  | A2.1.1. Objasnjava slušana djela kategorijući grupe instrumenata u simfonijskom orkestru. |
| A1.1.2. Obrazlaže obilježja Antičke muzike i muzike Srednjeg vijeka povezujući historijske događaje koji su uticali na razvoj tadašnje muzike / glazbe. | A2.1.2. Razlikuje jednostavnu strukturu oblika dvodijelne i trodijelne pjesme.            |
|   | A2.1.3. Analizira jednostavan nostni zapis u skladu sa ključnim sadržajima.               |

  

|   |   |
|---|---|
| A1.1.1. Objasnjava ulogu instrumenta u orkestru.  | A2.1.1. Objasnjava slušana djela kategorijući grupe instrumenata u simfonijskom orkestru. |
| A1.1.2. Obrazlaže obilježja Antičke muzike i muzike Srednjeg vijeka povezujući historijske događaje koji su uticali na razvoj tadašnje muzike / glazbe. | A2.1.2. Razlikuje jednostavnu strukturu oblika dvodijelne i trodijelne pjesme.            |
|   | A2.1.3. Analizira jednostavan nostni zapis u skladu sa ključnim sadržajima.               |

**KLJUČNI SADRŽAJI****KLJUČNI SADRŽAJI**

Muzika Antičke Grčke i Srednjeg vijeka. Uloga solo dionice i pratnje.

Kategorizacija instrumenata po grupama. Dvodijelna i trodijelna pjesma. Notni zapisi -analiza

**PREPORUKE ZA OSTVARENJE ISHODA**

**A1.1.** Učenici uče kako da razumiju slušana djela kao i historijske faktore koji su uticali na njihov nastanak.. Za lakše razumijevanje uloge i važnosti muzike u Antičkoj Grčkoj kao i Srednjem vijeku preporučava se korištenje kratkih animiranih videa na stranici <https://ed.ted.com/>.

**A2.1.** Preporučuje se u cilju lakšeg prepoznavanja vokalnih,vokalno-instrumentalnih i instrumentalnih djela posjeta koncertima, muzičkim/glazbenim školama, ciljani video zapisi i sl. Poželjno je da se vodi dnevnik aktivnosti u koje bi mogli da zapisuju neke od naučenih karakteristika za sve tri vrste muzike / glazbe kao i žanrove te na taj način integrišu dosadašnja znanja.

**A2.2.** Poželjno je da se kod učenika podstiče povezivanje već naučenog sa novim u cilju razvijanja kritičkog mišljenja i lakšeg razumijevanja muzičkog jezika.

**Mogućnosti ostvarivanja međupredmetne povezanosti – međupredmetne korelacije**

**A1.1./ A2.2.** Oblast slušanja muzike/glazbe ima mnogo elemenata za korelaciju sa predmetom Historija i Geografija (zavisnost muzičkih/glazbenih epoha o historijskim faktorima, geografski kontekst )Likovnom kulturom (umjetnička djela iz perioda Antičke Grčke i Srednjeg vijeka), sa predmetom Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost (metrika, slog, analiza teksta pjesme), OZ (kultura slušanja na koncertu / muzičkoj predstavi).

**Mogućnosti odgojnog djelovanja i razvoja ključnih kompetencija – kompetencijski pristup Komunikacijska kompetencija** – Nakon slušanja muzike/glazbe, učenici obrazlažu svoje mišljenje iznoseći sva zapažanja o slušanom djelu uvažavajući mišljenje drugih.

*Učiti kako učiti* - Istražujući učenici uče koristiti različite metode (samostalno, u paru ili u grupi), primjenjujući stečeno znanje.

*Informatička pismenost* – Koristeći multimedije za traženje, prikaz i upoređivanje informacija učenike podstičemo na inovativnost.

*Kulturna svijest* - Graditi pozitivan odnos prema vlastitoj kulturi i drugim kulturama. Ovo su jedni od preuslova za stvaranje kriterija za vrednovanje muzike / glazbe.

| B                   | B.6.1  | B.6.2   | B.6.3  |
|---------------------|--|---|--|
| <b>STVARALAŠTVO</b> |  |   |  |
| I<br>REPRODUKCIJA   | <b>B1.1. Pjeva po sluhu i notnom tekstu razvijajući muzikalnost i muzičko / glazbeno pamćenje.</b> | <b>B2.1. Primjenjuje notni zapis na instrumentariju kroz reprodukciju pri skupnom muziciranju (instrumentalni sastavi).</b> | <b>B3.1. Razvija muzičku / glazbenu pismenost koristeći se muzičkom / glazbenom terminologijom pri analizi muzičkog / glazbenog djela.</b> |

[UMP-4.2.2 UMP-5.1.1 UMP-5.1.2](#)

[UMP-5.2.1 UMP-5.2.3 UMP-6.2.2](#)

[UMP-5.2.2 UMP-6.1.2](#)

B1.1.1. Izvodi pjesme primjenjujući pravila vokalne tehnike (intonacija, artikulacija, diktacija), a u skladu sa svojim mogućnostima.

B2.1.1. Izvodi fragmente jednostavnih kompozicija koriteći se muzičkim / glazbenim pismom.

B2.1.2. Razlikuje tešku od laku dobu (teza-arza) kao i 2/4, 3/4 i 4/4 mjeru.

B3.1.1. Navodi tonove u okviru proširene C - dur skale , objašnjavajući osnovne elemente dura.

B3.1.2. Primjenjuje ritmičke slogove (ta-te, ta-fa-te-fe) u cilju razvijanja osjećaja za ritam i podjelu jedinice brojanja.

#### KLJUČNI SADRŽAJI

Pjesme. Pravila vokalne tehnike (intonacija, diktacija, artikulacija).

#### KLJUČNI SADRŽAJI

Muzičko/glažbeno pismo. Teza-arza. Mjera 2/4, 3/4 i 4/4.

#### KLJUČNI SADRŽAJI

Proširena C - dur skala ( a malo do e 2). Elementi dura (polustepeni , glavni stupnjevi, vodica). Podjela jedinice brojanja.

#### PREPORUKE ZA OSTVARENJE ISHODA

**B2.1.** Aktivnim učešćem u pjevanju jednoglasnih pjesama, kod učenika će se razvijati osjećaj za preciznu intonaciju, melodiju, ritam, tempo i dinamiku.

**B2.2** U skladu sa svojim mogućnostima, učenici trebaju izvoditi jednostavne ritmičke aranžmane, na vlastitim ili dostupnim školskim instrumentima, poštujući muzički metar, kao i tačnost ritmičkog i melodijskog izvođenja.

**B2.3.** Analizom učenici trebaju da spoznaju razlike između nota prema njihovom trajanju kao i visini te položaju u linijskom sistemu u okviru proširene C dur skale, kao i osnovne karakteristike svake durske skale. **Mogućnosti ostvarivanja međupredmetne povezanosti – međupredmetne korelacije**

**B1.1.** Korelacijski sa predmetom Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost ogleda se u diktiji tj pravilnom i razgovjetnom izgovaranju teksta pjesmica.

**B2.1.** U korelacijskom sa Matematikom mogu se obraditi muzički metar, vrsta taktova, te različite ritmičke kombinacije.

#### **Mogućnosti odgojnog djelovanja i razvoja ključnih kompetencija – kompetencijski pristup**

*Učiti kako se uči* – kroz samostalno izvođenje ili u grupi učenici razvijaju sposobnosti popravljanja , poboljšavanja (samoregulacije).

*Kreativno-prodiktivna kompetencija* - razvijanje kompleksnog mišljenja kroz analizu i reprodukciju muzičkih sadržaja. Razvijanje kreativnosti i sposobnosti učestvovanja u muzičkim/glažbenim aktivnostima i integriranja novih iskustva i znanja.

Kulturna svijest i kulturno izražavanje – Uvažavanje i uživanje u zajedničkim izvedbama, kao i razvijanje osjećaja za lijepo i tačno izvođenje.

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>C</b><br><b>RAZUMIJEVANJE</b><br><b>MUZIKE / GLAZBE U KONTEKSTU</b> | <b>C.6.1</b><br><b>C1.1. Procjenjuje ulogu muzike/glažbe u društvu i važnost njene primjene u svakodnevnom životu.</b>   | <b>C.6.2</b><br><b>C2.1. Izvodi javne nastupe sa ciljem produkcije i reprodukcije muzike / glazbe.</b>  |
|  | <a href="#"><u>UMP-4.1.3 UMP-6.1.3</u></a>   | <a href="#"><u>UMP-6.2.1 UMP-6.2.3</u></a>  |
|  | <p>C1.1.1. Razlikuje muzičke / glazbene žanrove popularne muzike / glazbe sa akcentom na tekst i melodiju.</p> <p>C1.1.2. Tumači ulogu muzike / glazbe u ostalim umjetnostima.</p> | <p>C2.1.1. Demonstrira muzičku / glazbenu kreativnost i vještine koristeći se dostupnim instrumentima i plesnom koreografijom.</p> <p>C2.1.2. Kreira koreografiju uz upotrebu različitih žanrova muzike / glazbe.</p> |
|  | KLJUČNI SADRŽAJI   | KLJUČNI SADRŽAJI  |
|  | Žanrovi popularne muzike / glazbe. Analiza teksta i melodije. Uloga muzike / glazbe u drugim umjetnostima.   | Muzička / glazbena kreativnost. Plesna koreografija. Različiti žanrovi muzike / glazbe.   |

**C1.1/ C1.2.** Slušajući i izvodeći različite kompozicije, pronalazi mogućnosti njihove primjene u različitim životnim događajima. Poseban akcent je preporučljivo staviti na važnost tradicionalne muzike / glazbe naroda BiH. Takoder, istražuje primjenu i utjecaj popularne muzike / glazbe u svakodnevnom životu.

**C1.1.** Pronalazi vezu između muzike i drugih umjetnosti.

**Mogućnosti ostvarivanja međupredmetne povezanosti – međupredmetne korelacije**

Korelacija sa predmetom Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost (tekstovi/sadržaj pjesama), te Likovna kultura (Djela Antičke Grčke i Srednjeg vijeka,).

**Mogućnosti odgojnog djelovanja i razvoja ključnih kompetencija – kompetencijski pristup** *Komunikacijska kompetencija* – analiziranjem tekstova pjesama koje sluša i izvodi, komentariše uvažavajući pravila komunikacije.

*Informatička pismenost* – korištenjem multimedija podstiče se razvoj kritičkog načina razmišljanja, te inovativnost u pronalaženju muzičkih / glazbenih sadržaja za priredbe i druge manifestacije od kulturnog značaja.

*Socijalna i građanska kompetencija* – razvijanjem pozitivanog odnosa prema vlastitom narodnom identitetu i identitetu drugih naroda.

*Kulturna svijest i kulturno izražavanje* – Uvažavanjem i uživanjem u izvedbama umjetničkih djela kao i dijela iz bogate narodne baštine BiH, podstiče se razvijanje osjećaja za lijepo.

*Kreativno-produktivna kompetencija* - Analiza i vrednovanje različitih stavova o ulozi muzike / glazbe u životu čovjeka.

- Osnovno
- 7

Godine učenja i podučavanja predmeta: 7

| A SLUŠANJE I UPOZNAVANJE MUZIKE / GLAZBE | B STVARALAŠTVO I REPRODUKCIJA | C RAZUMIJEVANJE MUZIKE / GLAZBE U KONTEKSTU |
|--|-------------------------------|---|
| <a href="#">A.7.1</a>                    | <a href="#">B.7.1</a>         | <a href="#">C.7.1</a>                       |
| <a href="#">A.7.2</a>                    | <a href="#">B.7.2</a>         | <a href="#">C.7.2</a>                       |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>A</b><br><b>SLUŠANJE I UPOZNAVANJE MUZIKE / GLAZBE</b> | <b>A.7.1</b><br><b>A1.1. Procjenjuje muzički / glazbeni stil i oblik slušajući vokalna, vokalno-instrumentalna i instrumentalna djela.</b> | <b>A.7.2</b><br><b>A2.1. Analizira slušana muzička / glazbena djela pronalazeći elemente strukture i izvođačke sastave.</b><br><br><b>A2.2. Iznosi vlastiti doživljaj slušanog djela, s kritičkim osvrtom, koristeći se muzičkim / glazbenim jezikom i različitim izražajnim sredstvima.</b> |
|---|--|--|

[UMP-4.1.1 UMP-4.1.2 UMP-4.2.1](#)      [UMP-4.1.3 UMP-4.2.3](#)

|   |   |
|---|---|
| A1.1.1. Prepoznaže slušana muzička / glazbena djela iz različitih perioda.<br><br>A1.1.2. Razlikuje određene muzičke / glazbene termine (muzička tema, muzički oblik, izvođački sastav, višestavačnost, pratnja). | A2.1.1. Objasnjava osnovne karakteristike instrumentalnih oblika (koncert, sonata, simfonija, uvertira, balet) navodeći određene muzičke / glazbene termine (solo, orkestar, muzičko-scensko, višestavčno).<br><br>A2.1.2. Prepoznaže određene vokalne i vokalno-instrumentalne oblike (opera, aria, duet, a cappella). |
|   | A2.2.1. Izražava svoj stav, nakon slušanja djela, na kreativan način u skladu sa svojim afinitetima.  |

**KLJUČNI SADRŽAJI**

Kompozicija, muzički oblici, tema, izvođački sastav, višestavačnost.

**KLJUČNI SADRŽAJI**

Opera, arija, duet, a cappella, koncert, sonata, simfonija, uvertira, balet.

**PREPORUKE ZA OSTVARENJE ISHODA**

**A1.1.** Slušanjem različitih kompozicija učenici upoznaju, doživljavaju i uče da razumiju slušana djela, te faktore koji su uticali na njihov nastanak. Koristiti vizuelno pomagalo „Muzički vremeplov“, za lakše razumijevanje redoslijeda muzičkih / glazbenih epoha, vremena njihovog nastanka i najznačajnijih predstavnika.

**A2.1.** Važno je učenicima omogućiti aktivnosti i sadržaje koji će omogućiti lakše prepoznavanje vokalnih, vokalno-instrumentalnih i instrumentalnih sastava, a to mogu biti video zapisi ili još bolje posjete koncertima, muzičkim / glazbenim školama i sl, te vođenje evidencije o poslušanim kompozicijama, sanjihovim najvažnijim karakteristikama, kao što su broj izvođača, vrsta izvođačkog sastava, broj stavova, kompozitor i period nastanka.

**A2.2.** Na ovaj način učenici otkrivaju važne detalje, utvrđuju sličnosti i različitosti, ocjenjuju kvalitet poslušanog sadržaja i uspostavljaju veze između nastavnih sadržaja. Važno je poticati učenike na povezivanje novog gradiva sa prethodno stečenim znanjem, te razvijati sposobnost logičnog zaključivanja i kritičkog mišljenja.

**Mogućnosti ostvarivanja međupredmetne povezanosti – međupredmetne korelacije**

**A1.1./ A2.2.** Oblast slušanja muzike/glažbe ima mnogo elemenata za korelaciju sa predmetom Historija i Geografija (zavisnost muzičkih/glažbenih epoha o historijskim faktorima, geografski kontekst), Likovnom kulturom (ilustracija poslušanog djela), te sa predmetom Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost (metrika, slog, analiza teksta pjesme, libreto), OZ (osnovne norme ponašanja na koncertu/muzičkoj predstavi).

**Mogućnosti odgojnog djelovanja i razvoja ključnih kompetencija – kompetencijski pristup**

**A2.2. Komunikacijska kompetencija** – Nakon slušanja muzike/glažbe, učenik obrazlaže svoje mišljenje iznoseći sva zapažanja o poslušanom djelu. Pri tome mora paziti na uvažavanje ostalih sagovornika.

*Učiti kako učiti* - Poticati učenike da uče kroz istraživanje (samostalno, u paru ili u grupi), uz primjenu ranije stečenih znanja.

*Informatička pismenost* – Poticati učenike na korištenje multimedije za traženje, prikaz i upoređivanje informacija s ciljem podrške kritičkom načinu razmišljanja i kreativnosti, te poticanju učenika na inovativnost.

*Društveno-građanska kompetencija* – Poticati učenike na razumijevanje nacionalnog kulturnog identiteta. Usmjeravati učenike na konstruktivno komuniciranje, pri čemu trebaju pokazati poznavanje općeprihvaćene norme i pravila ponašanja.

*Kulturna svijest* - Graditi pozitivan odnos prema vlastitoj kulturi, kao i drugim kulturama, te stvaranje kriterija za vrednovanje muzike / glazbe.

| B  | B.7.1   | B.7.2  | B.7.3  |
|--|---|--|--|
| <b>STVARALAŠTVO<br/>I<br/>REPRODUKCIJA</b> | <b>B1.1. Pjeva po sluhu i notnom tekstu razvijajući muzikalnost imuzičko / glazbeno pamćenje.</b>                     | <b>B2.2. Primjenjuje notni zapis na instrumentariju kroz reprodukciju pri skupnom muziciranju (instrumentalni sastavi).</b>  | <b>B3.1. Razvija muzičku / glazbenu pismenost koristeći se muzičkom / glazbenom terminologijom pri analizi muzičkog / glazbenog djela.</b>   |
|  | <a href="#"><u>UMP-4.2.2 UMP-5.1.1 UMP-5.1.2</u></a>  | <a href="#"><u>UMP-5.2.1 UMP-5.2.3 UMP-6.2.2</u></a>   | <a href="#"><u>UMP-5.2.2 UMP-6.1.2</u></a>   |
|  | B1.1.1. Interpretira naučenu kompoziciju korigujući intonaciju, te poštujući dinamičke oznake i oznake tempa i metra. | B2.1.1. Reprodukuje ritam na improviziranim instrumentima ili kroz body drumming (tijelo kao udarački instrument).<br><br>B2.1.2. Improvizuje jednostavnu ritmičku pratnju nastavnim sadržajima u odgovarajućem metru.<br><br>B2.1.3. Reprodukuje jednostavne melodije, prema notnom zapisu, na dostupnom instrumentariju. | B3.1.1. Razlikuje osnovna obilježja durske i molske ljestvice / skale (C- dur / a-moll –sve tri vrste mola).<br><br>B3.1.2. Imenuje nove termine (bas ključ i muzički / glazbeni predznaci).<br><br>B3.1.3. Prati tok kretanja melodije u notnom zapisu i primjenjuje ga u praksi. |
|  | KLJUČNI SADRŽAJI  | KLJUČNI SADRŽAJI   | KLJUČNI SADRŽAJI   |
|  | Pjesma, intonacija, melodija, ritam, dinamika, tempo, diktacija.  | Brojalice, pjesme, muzičke / glazbene igre, melodija, tempo i dinamika   | Notni zapis, dur i mol (prirodni, harmonijski melodijski), Bas ključ, predznaci (povisilice, snizilice, razrješilice).   |

#### PREPORUKE ZA OSTVARENJE ISHODA

**B1.1.** Kroz analizu i aktivno učešće u pjevanju jednoglasnih pjesama, pa čak i višeglasnih u formi kanona, kod učenika će se razvijati osjećaj za preciznu intonaciju, melodiju, ritam, tempo i dinamiku, te sposobnost praćenja i izvođenja prema notnom zapisu.

**B2.1.1.** U skladu sa svojim mogućnostima, učenici trebaju izvoditi jednostavne ritmičke aranžmane, na

pravim ili improviziranim ritmičkim instrumentima ili putem body drumming. Pri tome paziti na muzički metar, kao i na preciznost ritmičkog izvođenja.

**B2.1.2** Poticati učenike na samostalno analiziranje i izvođenje jednostavnih notnih zapisa na dostupnom instrumentariju ili ilustraciji klavijature.

**B3.1.** Analizom i logičkim zaključivanjem učenici trebaju da spoznaju razlike između durskih i molskih ljestvica, te načinu primjene muzičkih predznaka, kao i pojma Bas ključ.

#### Mogućnosti ostvarivanja međupredmetne povezanosti – međupredmetne korelacije

**B1.1.** Kod izvođenja brojalica i pjesama, treba paziti na muzički metar, kao i na pravilno i razgovijetno izgоварanje teksta, u čemu se ogleda korelacija sa predmetom Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost.

**B2.1.** U korelaciji sa Matematikom mogu se obraditi ljestvice, muzički metar, vrsta taktova, te različite ritmičke kombinacije.

#### Mogućnosti odgojnog djelovanja i razvoja ključnih kompetencija – kompetencijski pristup

*Učiti kako se uči* – kroz samostalno izvođenje ili u grupi učnici razvijaju sposobnosti popravljanja, poboljšavanja (samoregulacije).

*Kreativno-prodiktivna kompetencija* - razvijanje kompleksnog mišljenja kroz analizu i reprodukciju muzičkih sadržaja. Razvijanje kreativnosti i sposobnosti učestvovanja u muzičkim / glazbenim aktivnostima i integrisanja novih iskustva i znanja.

Kulturna svijest i kulturno izražavnja – Uvažavanje i uživanje u zajedničkim izvedbama, kao i razvijanje osjećaja za lijepo i tačno izvođenje.

|  |  |  |
|--|--|--|
| C  | <b>C.7.1</b>   | <b>C.7.2</b>   |
| <b>RAZUMIJEVANJE<br/>MUZIKE /<br/>GLAZBE U<br/>KONTEKSTU</b> | <b>C1.1. Procjenjuje ulogu muzike/glažbe u društvu i važnost njene primjene u svakodnevnom životu.</b> | <b>C2.1. Izvodi javne nastupe sa ciljem produkcije i reprodukcije muzike / glazbe.</b> |

[UMP-4.1.3 UMP-6.1.3](#)

[UMP-6.2.1 UMP-6.2.3](#)

- |  |  |
|--|--|
| <p>C1.1.1. Komentira različite muzičke / glazbene sa akcentom na tekst i melodiju uz argumentaciju.</p> <p>C1.1.2. Istražuje ulogu i primjenu muzike / glazbe u scenskoj umjetnosti, te njenu vezu sa književnošću.</p> <p>C1.1.3. Spoznaje ulogu i primjenu muzike / glazbe u narodnoj tradiciji.</p> | <p>C2.1.1. Povezuje ulogu i primjenu muzike / glazbe sa značajnim događajima.</p> <p>C2.1.2. Primjenjuje muziku / glazbu odgovarajućeg sadržaja u određenim prilikama.</p> |
|--|--|

#### **KLJUČNI SADRŽAJI**

Umjetnička, tradicionalna, scenska i popularna muzika / glazba, muzički / glazbeni pravac / žanr.

#### **KLJUČNI SADRŽAJI**

Patriotska, tradicionalna, praznična muzika / glazba, javni nastupi.

#### **PREPORUKE ZA OSTVARENJE ISHODA**

**C1.1/ C1.2.** Slušajući i izvodeći različite kompozicije, pronalazi mogućnosti njihove primjene uz različite životne događaje, sa naročitim isticanjem važnosti tradicionalne muzike / glazbe.

**C3.1.** Pronalazi vezu između muzike i književnosti, kao i mogućnosti korištenja muzike u scenskoj umjetnosti.

#### **Mogućnosti ostvarivanja međupredmetne povezanosti – međupredmetne korelacije**

Korelacija je moguća sa predmetom Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost (tekstovi/sadržaj pjesama i mogućnost njihove primjene), te Likovna kultura (scenska djela), OZ (narodna baština).

**Mogućnosti odgojnog djelovanja i razvoja ključnih kompetencija – kompetencijski pristup** *Komunikacijska kompetencija* – kritički procjenjuje tekstove pjesama koje sluša i izvodi, te argumentovano komentariše različite muzičke / glazbene žanrove, uvažavajući pravila komunikacije.

*Informatička pismenost* – poticanje na korištenje tehnologije u svrhu razvoja kritičkog načina razmišljanja, te pronalaženja odgovarajućih kompozicija za određene prilike.

*Socijalna i građanska kompetencija* – Poticanje na pozitivan odnos prema vlastitom narodnom identitetu, ali i prema drugim kulturama.

*Kulturna svijest i kulturno izražavanje* – Razvoj kritičkog mišljenja i izbjegavanje stereotipa kod odabira muzike / glazbe. Uvažavanje i uživanje u muzičkim / glazbenim izvedbama. Razvijanje osjećaja za lijepo.

*Kreativno-prodiktivna kompetencija* - Analiza i vrednovanje različitih stavova o ulozi muzike / glazbe u životu čovjeka.

- Osnovno
- 8

Godine učenja i podučavanja predmeta: 8

| A SLUŠANJE I UPOZNAVANJE MUZIKE / GLAZBE                  | B STVARALAŠTVO I REPRODUKCIJA  | C RAZUMIJEVANJE MUZIKE / GLAZBE U KONTEKSTU  |
|---|--|--|
| <a href="#">A.8.1</a>                                     | <a href="#">B.8.1</a><br><a href="#">B.8.2</a><br><a href="#">B.8.3</a>  | <a href="#">C.8.1</a><br><a href="#">C.8.2</a>   |
| <b>A</b><br><b>SLUŠANJE I UPOZNAVANJE MUZIKE / GLAZBE</b> | <b>A.8.1</b><br><br><b>A1.1. Procjenjuje muzički / glazbeni stil i oblik slušajući vokalna, vokalno-instrumentalna i instrumentalna djela.</b> | <b>A.8.2</b><br><br><b>A2.1. Analizira slušana muzička / glazbena djela pronalazeći elemente strukture i izvođačke sastave.</b><br><br><b>A2.2. Iznosi vlastiti doživljaj slušanog djela, s kritičkim osvrtom, koristeći se muzičkim / glazbenim jezikom i različitim izražajnim sredstvima.</b> |

|  |  |
|--|--|
| <a href="#">UMP-4.1.1 UMP-4.1.2 UMP-4.2.1</a>  | <a href="#">UMP-4.1.3 UMP-4.2.3</a>  |
| <p>A.1.1.1. Obrazlaže osnovna obilježja muzičkih / glazbenih epoha Baroka i Klasicizma, razumijevajući osnovne razlike između ovih stilova.</p> <p>A.1.1.2. Uporeduje pojedine muzičke / glazbene oblike povezujući ih sa kompozitorima / skladateljima i muzičkim / glazbenim stilom.</p> | <p>A2.1.1. Analizira izražajna sredstva muzike / glazbe u cilju stvaranja uslova za izgradnju kriterija za estetsko vrednovanje.</p> <p>A2.1.2. Upoređuje pojedine vokalno-instrumentalne i muzičko-scenske oblike (balet, opera, oratorij).</p> <p>A2.2.1. Iznosi svoj stav nakon slušanja umjetničke / tradicijske muzike / glazbe koristeći se odgovarajućim terminima.</p> <p>A2.2.2. Iznosi svoj stav nakon slušanja popularne muzike / glazbe s kritičkim osvrtom.</p> |

## KLJUČNI SADRŽAJI

Barok, Klasicizam, muzički / glazbeni oblici, predstavnici Baroka i Klasicizma.

## KLJUČNI SADRŽAJI

Vokalna, vokalno-instrumentalna i instrumentalna djela, "Muzički / glazbeni vremeplov"

### PREPORUKE ZA OSTVARENJE ISHODA

**A1.1.** Slušanjem različitih kompozicija učenici upoznaju, doživljavaju i uče da razumiju slušana djela, te faktore koji su uticali na njihov nastanak.

**A2.1.** Važno je učenicima omogućiti aktivnosti i sadržaje koji će omogućiti lakše prepoznavanje vokalnih, vokalno-instrumentalnih i instrumentalnih sastava, a to mogu biti video zapisi ili još bolje posjete koncertima, muzičkim/glazbenim školama i sl, te vođenje evidencije o poslušanim kompozicijama, sa njihovim najvažnijim karakteristikama, kao što su broj izvodača, vrsta izvodačkog sastava, broj stavova, kompozitor i period nastanka.

**A2.2.** Na ovaj način učenici otkrivaju važne detalje, utvrđuju sličnosti i različitosti, ocjenjuju kvalitet poslušanog sadržaja i uspostavljaju veze između nastavnih sadržaja. Važno je poticati učenike na povezivanje novog gradiva sa prethodno stečenim znanjem, te razvijati sposobnost logičnog zaključivanja i kritičkog mišljenja.

### Mogućnosti ostvarivanja međupredmetne povezanosti – međupredmetne korelacije

**A1.1./ A2.2.** Oblast slušanja muzike/glazbe ima mnogo elemenata za korelaciju sa sa Historijom i

Geografijom (zavisnost muzičkih/glazbenih epoha o historijskim faktorima, geografski kontekst), Likovnom kulturom (ilustracija poslušanog djela), te sa predmetom Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost (metrika, slog, analiza teksta

pjesme, libreto), u korelaciju sa Informatikom, učenike poticati na pravljenje prezentacija, te traženje informacija.

### Mogućnosti odgojnog djelovanja i razvoja ključnih kompetencija – kompetencijski pristup

**A2.2. Komunikacijska kompetencija** – Nakon slušanja muzike/glazbe, učenik obrazlaže svoje mišljenje iznoseći sva zapažanja o poslušanom djelu. Pri tome mora paziti na uvažavanje ostalih sagovornika.

*Učiti kako učiti* - Poticati učenike da uče kroz istraživanje (samostalno, u paru ili u grupi), uz primjenu ranije stečenih znanja.

*Informatička pismenost* – Poticati učenike na korištenje multimedije za traženje, prikaz i upoređivanje informacija s ciljem podrške kritičkom načinu razmišljanja i kreativnosti, te poticanju učenika na inovativnost.

*Društveno-gradanska kompetencija* – Poticati učenike na razumijevanje nacionalnog kulturnog identiteta. Usmjeravati učenike na konstruktivno komuniciranje, pri čemu trebaju pokazati poznavanje općeprihvачene norme i pravila ponašanja.

*Kulturna svijest* - Graditi pozitivan odnos prema vlastitoj kulturi, kao i drugim kulturama, te stvaranje kriterija za vrednovanje muzike / glazbe.

| B  | B.8.1   | B.8.2  | B.8.3   |
|--|---|--|---|
| <b>STVARALAŠTVO<br/>I<br/>REPRODUKCIJA</b> | <b>B1.1. Pjeva po slušu i<br/>notnom tekstu razvijajući<br/>muzikalnost imuzičko /<br/>glazbeno pamćenje.</b>               | <b>B2.1. Primjenjuje notni<br/>zapis na instrumentariju<br/>kroz reprodukciju pri<br/>skupnom muziciranju<br/>(instrumentalni sastavi).</b>  | <b>B3.1. Razvija muzičku /<br/>glazbenupismenost<br/>koristeći se muzičkom /<br/>glazbenom terminologijom<br/>pri analizi muzičkog<br/>/glazbenog djela.</b>                      |
|  | <a href="#"><u>UMP-4.2.2 UMP-5.1.1 UMP-5.1.2</u></a>  | <a href="#"><u>UMP-5.2.1 UMP-5.2.3 UMP-6.2.2</u></a>   | <a href="#"><u>UMP-5.2.2 UMP-6.1.2</u></a>  |
|  | B1.1.1. Interpretira naučenu kompoziciju prema notnom zapisu dosljedno poštujući oznake za dinamiku, tempo i muzički metar. | B2.1.1. Upoređuje notne zapise prema mogućnostima izvođenja nadostupnim instrumentima (ritmičkim, melodijskim i body drumming).<br><br>B2.1.2. U skladu sa mogućnostima, izvodi jednostavne melodije na dostupnim melodijskim instrumentima. | B3.1.1. Razlikuje osnovna obilježja durske i molske ljestvice / skale (G-dur / e – moll - sve tri vrste mola).<br><br>B3.1.2. Pronalazi povišene i snižene tonove na klavijaturi. |
|  | KLJUČNI SADRŽAJI  | KLJUČNI SADRŽAJI   | KLJUČNI SADRŽAJI  |
|  | Pjesme, notni tekst, tempo, dinamika, muzički metar.  | Notni zapisi ; jednostavne melodije; melodijski instrumenti.   | G-dur i e-moll, povisilice i snizilice, dinamika, tempo, muzički metar, body drumming, melodijski i ritmički instrumenti.   |

#### PREPORUKE ZA OSTVARENJE ISHODA

**B1.1.** Kroz analizu i primjenu stečenog znanja u čitanju notnog zapisa pjesama, kod učenika će se razvijati sposobnost praćenja i izvođenja prema notnom zapisu, a pjevanje uz instrument ili u grupi će im dati osjećaj za preciznu intonaciju, melodiju, ritam, tempo i dinamiku.

**B2.1.1.** U skladu sa svojim mogućnostima, učenici trebaju izvoditi jednostavne ritmičke aranžmane, na

pravim ili improviziranim ritmičkim instrumentima ili putem body drumming. Pri tome paziti na muzički metar, kao i na preciznost ritmičkog izvođenja.

**B2.1.2** Poticati učenike na samostalno analiziranje i izvođenje jednostavnih notnih zapisa na dostupnom instrumentariju ili ilustraciji klavijature, uz primjenu svih ranije stečenih znanja o muzici / glazbi.

**B3.1.** Analizom i logičnim zaključivanjem, učenici trebaju da primjene razlike između durskih i molskih ljestvica, te da samostalno postave ljestvice sa jednim predznakom (G dur / e moll).

#### Mogućnosti ostvarivanja međupredmetne povezanosti – međupredmetne korelacije

**B1.1.** Kod izvođenja pjesama, treba paziti na muzički metar, kao i na pravilno i razgovijetno izgovaranje teksta, u čemu se ogleda korelacija sa predmetom Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost.

**B2.1.** U korelaciji sa Matematikom mogu se obraditi ljestvice, muzički metar, vrsta taktova, te različite ritmičke kombinacije.

#### Mogućnosti odgojnog djelovanja i razvoja ključnih kompetencija – kompetencijski pristup

*Učiti kako se uči* – kroz samostalno izvođenje ili u grupi učnici razvijaju sposobnosti popravljanja, poboljšavanja (samoregulacije).

*Kreativno-produktivna kompetencija* - razvijanje kompleksnog mišljenja kroz analizu i reprodukciju muzičkih sadržaja. Razvijanje kreativnosti i sposobnosti učestvovanja u muzičkim / glazbenim aktivnostima i integrisanja novih iskustva i znanja.

*Kulturna svijest i kulturno izražavanja* – Uvažavanje i uživanje u zajedničkim izvedbama, kao i razvijanje osjećaja za lijepo i tačno izvođenje.

| C   | C.8.1   | C.8.2  |
|---|---|--|
| <b>RAZUMIJEVANJE</b><br><b>MUZIKE / GLAZBE U KONTEKSTU</b>  | <b>C1.1. Procjenjuje ulogu muzike / glazbe u društvu i važnost njene primjene u svakodnevnom životu.</b>  | <b>C2.1. Izvodi javne nastupe sa ciljem produkcije i reprodukcije muzike / glazbe.</b> |
|   | <a href="#">UMP-4.1.3 UMP-6.1.3</a>   | <a href="#">UMP-6.2.1 UMP-6.2.3</a>  |
|   | C1.1.1. Upoređuje tekstove i muziku / glazbu različitih žanrova iznoseći svoj stav o njenom uticaju na društvo.<br><br>C1.1.2. Povezuje značaj i primjenu muzike / glazbe u različitim prilikama u svakodnevnom životu. | C2.1.1. Izvodi javne nastupe sa ciljem produkcije i reprodukcije muzike / glazbe.      |
|   | <b>KLJUČNI SADRŽAJI</b><br><br>Tradicionalna, umjetnička i popularna muzika / glazba.   | <b>KLJUČNI SADRŽAJI</b><br><br>Javni nastupi sa odgovarajućim programom.               |
| <b>PREPORUKE ZA OSTVARENJE ISHODA</b>   |   |  |
| <b>C1.1/ C1.2.</b> Slušajući i izvodeći različite kompozicije, pronalazi mogućnosti njihove primjene uz različite životne događaje, sa naročitim isticanjem važnosti tradicionalne muzike / glazbe.   |   |  |
| <b>C3.1.</b> Pronalazi vezu između muzike i drugih umjetnosti.  |   |  |
| <b>Mogućnosti ostvarivanja međupredmetne povezanosti – međupredmetne korelacije</b>   |   |  |
| Korelacija je moguća sa predmetom Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost (tekstov i / sadržaj pjesama i mogućnost njihove primjene), te Likovna kultura (scenska djela), OZ (narodna baština).  |   |  |
| <b>Mogućnosti odgojnog djelovanja i razvoja ključnih kompetencija – kompetencijski pristup</b> <i>Komunikacijska kompetencija</i> – kritički procjenjuje tekstove pjesama koje sluša i izvodi, te argumentovano komentariše različite muzičke / glazbene žanrove, uvažavajući pravila komunikacije. |   |  |
| <i>Informatička pismenost</i> – poticanje na korištenje tehnologije u svrhu razvoja kritičkog načina razmišljanja, te pronalaženja odgovarajućih kompozicija za određene prilike.   |   |  |
| <i>Socijalna i građanska kompetencija</i> – Poticanje na pozitivan odnos prema vlastitom narodnom identitetu, ali i prema drugim kulturama.   |   |  |
| <i>Kulturna svijest i kulturno izražavanje</i> – Razvoj kritičkog mišljenja i izbjegavanje stereotipa kod odabira muzike / glazbe. Uvažavanje i uživanje u muzičkim / glazbenim izvedbama. Razvijanje osjećaja za lijepo.   |   |  |
| <i>Kreativno-prodiktivna kompetencija</i> - Analiza i vrednovanje različitih stavova o ulozi muzike / glazbe u životu čovjeka.  |   |  |

- Osnovno
- 9

Godine učenja i podučavanja predmeta: 9

| A SLUŠANJE I UPOZNAVANJE MUZIKE / GLAZBE | B STVARALAŠTVO I REPRODUKCIJA   | C RAZUMIJEVANJE MUZIKE / GLAZBE U KONTEKSTU    |
|--|---|--|
| <a href="#">A.9.1</a>                    | <a href="#">B.9.1</a><br><a href="#">B.9.2</a><br><a href="#">B.9.3</a> | <a href="#">C.9.1</a><br><a href="#">C.9.2</a> |
| <a href="#">A.9.2</a>                    |   |  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>A</b>                                      | <b>A.9.1</b>  | <b>A.9.2</b>  |
| <b>SLUŠANJE I UPOZNAVANJE MUZIKE / GLAZBE</b> | <b>A1.1.</b><br>Procjenjuje muzički/glazbeni stil i oblik slušajući vokalna, vokalno-instrumentalna i instrumentalna djela. | <b>A2.1. Analizira slušana muzička / glazbena djela</b><br>pronalazeći elemente strukture i izvođačke sastave.<br><br><b>A2.2. Iznosi vlastiti doživljaj slušanog djela, s kritičkim osvrtom, koristeći se muzičkim / glazbenim jezikom i različitim izražajnim sredstvima.</b> |

[UMP-4.1.1 UMP-4.1.2 UMP-4.2.1](#) [UMP-4.1.3 UMP-4.2.3](#)

|   |  |
|---|--|
| A1.1.1. Obrazlaže obilježja muzičkih/glazbenih epoha Romatizma, Impresionizma, te muzike/glazbe XX stoljeća, razumijevajući faktore koji su uticali na njen razvoj. | A2.1.1. Stvara kriterije za vrednovanje muzike / glazbe analizirajući izražajna sredstva muzike / glazbe.                                      |
| A1.1.2. Procjenjuje slušana muzička/glazbena djela na osnovu stila i oblika prema ključnim sadržajima.  | A2.2.1. Iznosi doživljaj slušanog djela na osnovu vlastitog iskustva koristeći se muzičkim / glazbenim jezikom i drugim izražajnim sredstvima. |
| A1.1.3. Upoređuje razvoj umjetničke, popularne muzike / glazbe kreirajući i koristeći „Muzički / glazbeni vremeplov“.   |  |

Vokalna, vokalno-instrumentalna i instrumentalna djela, "Muzički / glazbeni vremeplov"

Slušna analiza djela, muzički / glazbeni jezik, izražajna sredstva.

#### PREPORUKE ZA OSTVARENJE ISHODA

**A1.1.** Slušanjem različitih kompozicija učenici upoznaju, doživljavaju i uče da razumiju slušana djela, te faktore koji su uticali na njihov nastanak.

**A2.1.** Važno je učenicima omogućiti aktivnosti i sadržaje koji će omogućiti lakše prepoznavanje vokalnih, vokalno-instrumentalnih i instrumentalnih sastava, a to mogu biti video zapisi ili još bolje posjete koncertima, muzičkim / glazbenim školama i sl, te vođenje evidencije o poslušanim kompozicijama, sa njihovim najvažnijim karakteristikama. Isto važi i za djela popularne / zabavne muzike / glazbe, čemu treba dati poseban značaj u završnom razredu osnovne škole.

**A2.2.** Na ovaj način učenici otkrivaju važne detalje, utvrđuju sličnosti i različitosti, ocjenjuju kvalitet poslušanog sadržaja i uspostavljaju veze između nastavnih sadržaja. Važno je poticati učenike na povezivanje novog gradiva sa prethodno stekšenim znanjem, te razvijati sposobnost logičkog zaključivanja i kritičkog mišljenja.

#### Mogućnosti ostvarivanja međupredmetne povezanosti – međupredmetne korelacije

**A1.1./ A2.2.** Oblast slušanja muzike / glazbe ima mnogo elemenata za korelaciju sa sa Historijom i

Geografijom (zavisnost muzičkih / glazbenih epoha o historijskim faktorima, geografski kontekst), Likovnom kulturom (upoređivanje razvoja Muzičke/glazbene i Likovne umjetnosti), te sa predmetom Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost (analiza teksta pjesme).

#### Mogućnosti odgojnog djelovanja i razvoja ključnih kompetencija – kompetencijski pristup

**A2.2. Komunikacijska kompetencija** – Nakon slušanja muzike/glazbe, učenik obrazlaže svoje mišljenje iznoseći sva zapažanja o poslušanom djelu. Pri tome mora paziti na uvažavanje ostalih sagovornika.

*Učiti kako učiti* - Poticati učenike da uče kroz istraživanje (samostalno, u paru ili u grupi), uz primjenu ranije stekšenih znanja.

*Informatička pismenost* – Poticati učenike na korištenje multimedije za traženje, prikaz i upoređivanje informacija s ciljem podrške kritičkom načinu razmišljanja i kreativnosti, te poticanju učenika na inovativnost.

*Društveno-građanska kompetencija* – Poticati učenike na razumijevanje nacionalnog kulturnog identiteta. Usmjeravati učenike na konstruktivno komuniciranje, pri čemu trebaju pokazati poznavanje općeprihvaćene norme i pravila ponašanja.

*Kulturna svijest* - Graditi pozitivan odnos prema vlastitoj kulturi, kao i drugim kulturama, te stvara kriterije za vrednovanje muzike / glazbe.

| B   | B.9.1   | B.9.2   | B.9.3   |
|---|---|---|---|
| <b>STVARALAŠTV<br/>I<br/>REPRODUKCIJA</b> | <b>B1.1. Pjeva po sluhu i<br/>notnom tekstu razvijajući<br/>muzikalnost imuzičko /<br/>glazbeno pamćenje.</b>                             | <b>B2.1. Primjenjuje notni<br/>zapis na instrumentariju<br/>kroz reprodukciju pri<br/>skupnom muziciranju<br/>(instrumentalni sastavi).</b>   | <b>B3.1. Razvija muzičku /<br/>glazbenupismenost<br/>koristeći se muzičkom /<br/>glazbenom terminologijom<br/>pri analizi muzičkog /<br/>glazbenog djela.</b> |
|   | <a href="#"><u>UMP-4.2.2 UMP-5.1.1 UMP-<br/>5.1.2</u></a>   | <a href="#"><u>UMP-5.2.1 UMP-5.2.3 UMP-<br/>6.2.2</u></a>   | <a href="#"><u>UMP-5.2.2 UMP-6.1.2</u></a>  |
|   | B1.1.1. Pjeva po sluhu i<br>notnom tekstu kompozicije<br>različitih žanrova, razvijajući<br>muzikalnost i muzičko /<br>glazbeno pamćenje. | B2.1.1 . Primjenjuje<br>jednostavan notni zapis na<br>dostupnim ritmičkim i<br>melodijskim instrumentima,<br>kroz reprodukciju pri<br>skupnom muziciranju<br>(orkestar), primjenjujući sva<br>ranije steklena znanja. | B3.1.1. Postavlja F-dur i d –<br>moll skalu / ljestvicu koristeći<br>se stečenim znanjem iz<br>teorije muzike / glazbe .                                      |
|   | KLJUČNI SADRŽAJI  | KLJUČNI SADRŽAJI  | KLJUČNI SADRŽAJI  |
|   | Pjevanje po sluhu, prema<br>notnom zapisu, muzičko /<br>glazbeno pamćenje.  | Notni zapis, skupno<br>muziciranje (orkestar).  | F-dur i d-moll, teorija muzike /<br>glazbe.   |

#### PREPORUKE ZA OSTVARENJE ISHODA

**B1.1.** Kroz analizu i primjenu stečenog znanja u čitanju notnog zapisa pjesama, kod učenika će se razvijati sposobnost praćenja i izvođenja prema notnom zapisu, a pjevanje uz instrument ili u grupi će im dati osjećaj za preciznu intonaciju, melodiju, ritam, tempo i dinamiku.

**B2.1.1.** U skladu sa svojim mogućnostima, učenici trebaju izvoditi muzičke / glazbene aranžmane, na pravim ili improvizovanim instrumentima. Pri tome paziti i ukazivati na važnost preciznog i tačnog izvođenja.

**B2.1.2** Poticati učenike na samostalno analiziranje i izvođenje jednostavnih notnih zapisa na dostupnom instrumentaru ili ilustraciji klavijature, uz primjenu svih ranije stečenih znanja o muzici/glazbi.

**B3.1.** Analizom i logičnim zaključivanjem, učenici trebaju da primjene razlike između durskih i molskih ljestvica, te da samostalno postave ljestvice sa jednim preznakom (F dur /d moll).

#### Mogućnosti ostvarivanja međupredmetne povezanosti – međupredmetne korelacije

**B1.1.** Kod izvođenja pjesama, treba paziti na muzički metar, kao i na pravilno i razgovijetno izgovaranje

teksta, u čemu se ogleda korelacija sa BHS jezikom i književnošću, ali i stranih jezika, naročito kod izvođenja kompozicija zabavne muzike.

**B2.1.** U korelacijskoj sa Matematikom mogu se obraditi ljestvice, muzički metar, vrsta taktova, te različite ritmičke kombinacije.

**Mogućnosti odgojnog djelovanja i razvoja ključnih kompetencija – kompetencijski pristup** *Učiti kako se uči* – kroz samostalno izvođenje ili u grupi učenici razvijaju sposobnosti popravljanja, poboljšavanja (samoregulacije).

*Kreativno-produktivna kompetencija* - razvijanje kompleksnog mišljenja kroz analizu i reprodukciju muzičkih sadržaja. Razvijanje kreativnosti i sposobnosti učestvovanja u muzičkim / glazbenim aktivnostima i integrisanja novih iskustva i znanja.

Kulturalna svijest i kulturno izražavanje – Uvažavanje i uživanje u zajedničkim izvedbama, kao i razvijanje osjećaja za lijepo i tačno izvođenje.

|  |  |  |
|--|--|--|
| C  | C.9.1  | C.9.2  |
| <b>RAZUMIJEVANJE MUZIKE / GLAZBE U KONTEKSTU</b> | <b>C1.1. Procjenjuje ulogu muzike / glazbe u društvu i važnost njene primjene u svakodnevnom životu.</b> | <b>C2.1. Izvodi javne nastupe sa ciljem produkcije i reprodukcije muzike / glazbe.</b> |

[UMP-4.1.3 UMP-6.1.3](#)

[UMP-6.2.1 UMP-6.2.3](#)

C.1.1.1. Procjenjuje ulogu muzike / glazbe u društvu i važnost njene primjene u svakodnevnom životu.

C.1.1.2. Razvija svijest o različitim umjetnicima, kulturama, narodima kroz umjetnička djela (posjete koncertima, predstavama, internetska pretraživanja).

C1.1.3. Upoređuje razvoj muzike / glazbe sa razvojem drugih umjetnosti (likovna i vizuelna umjetnost, ples, književnost).

C1.1.4. Istražuje ulogu i primjenu muzike / glazbe u sedmoj umjetnosti.

**KLJUČNI SADRŽAJI**

Koncerti, predstave, opere, baleti, filmska muzika, mjuziki.

C2.1.1. Izvodi javne nastupe s ciljem produkcije i reprodukcije muzike / glazbe kreirajući kraće muzičko / glazbeno-scensko djelo.

**KLJUČNI SADRŽAJI**

Kreiranje manjeg muzičko -scenskog djela.

**C1.1.1/ C1.1.2.** Slušajući i izvodeći različite kompozicije, pronalazi mogućnosti njihove primjene uz različite životne događaje, sa naročitim isticanjem važnosti tradicionalne muzike / glazbe. Istražuje i analizira, ulogu, primjenu i uticaj zabavne / popularne muzike u svakodnevnom životu.

**C1.1.3.** Pronalazi vezu između muzike / glazbe i drugih umjetnosti, kao i različite mogućnosti korištenja muzike/glazbe u scenskoj umjetnosti.

**Mogućnosti ostvarivanja međupredmetne povezanosti – međupredmetne korelacije**

Korelacija je moguća sa predmetom Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost (tekstovi/sadržaj pjesama i mogućnost njihove primjene), te Likovna kultura (programska muzika, Impresionizam, Ekspresionizam, scenska umjetnost), OZ (narodna baština, uvažavanje i poštivanje različitosti).

**Mogućnosti odgojnog djelovanja i razvoja ključnih kompetencija – kompetencijski pristup** *Komunikacijska kompetencija* – kritički procjenjuje tekstove pjesama koje sluša i izvodi, te argumentovano komentariše različite muzičke žanrove, uvažavajući pravila komunikacije.

*Informatička pismenost* – poticanje na korištenje tehnologije u svrhu razvoja kritičkog načina razmišljanja, te pronalaženja relevantnih izvora za istraživanje i analizu.

*Socijalna i građanska kompetencija*- Poticanje na pozitivan odnos prema vlastitom narodnom identitetu i prema drugim kulturama, kao i uvađavanje prava na lični odabir muzičkih /glazbenih interesovanja.

*Kulturna svijest i kulturno izražavanje*- Razvoj kritičkog mišljenja i izbjegavanje stereotipa kod odabira muzike / glazbe. Uvažavanje i uživanje u muzičkim izvedbama. Razvijanje osjećaja za lijepo.

*Kreativno-prodiktivna kompetencija* – Analiza i vrednovanje različitih stavova o ulozi muzike / glazbe u životu čovjeka.

- Srednje
- I

Godine učenja i podučavanja predmeta: 1

| A SLUŠANJE I UPOZNAVANJE MUZIKE / GLAZBE | B STVARALAŠTVO I REPRODUKCIJA | C RAZUMIJEVANJE MUZIKE / GLAZBE U KONTEKSTU |
|--|-------------------------------|---|
| <a href="#">A.I.1</a>                    | <a href="#">B.I.1</a>         | <a href="#">C.I.1</a>                       |
| <a href="#">A.I.2</a>                    | <a href="#">B.I.2</a>         | <a href="#">C.I.2</a>                       |

| A   | A.I.1  | A.I.2   |
|---|--|---|
| <b>SLUŠANJE I UPOZNAVANJE MUZIKE / GLAZBE</b> | <b>A1.1.</b> Prosuđuje na osnovu slušanja karakteristike stila i oblika pojedinog vokalnog, vokalno-instrumentalnog i instrumentalnog djela. | <b>A2.1.</b> Povezuje elemente strukture i izvođačke sastave sa muzičkim / glazbenim djelima.<br><br><b>A2.2.</b> Iznosi vlastiti doživljaj slušanjem djela, s kritičkim osvrtom, kroz razne oblike rada. |

[POO-4.2.1 UMP-4.1.1 UMP-4.1.2](#) [UMP-4.1.3 UMP-4.2.3](#)

|   |  |
|---|--|
| A1.1.1. Zaključuje na osnovu glavnih karakteristika o obliku muzičkog / glazbenog djela i epohi u kojoj je nastalo. | A2.1.1. Kritički promišlja kontekste muzičkih / glazbenih stilova i žanrova. |
| A1.1.2. Upoređuje obilježja stilskih perioda i oblika u slušanim djelima na osnovu njihovih karakteristika.         | A2.1.2. Upoređuje analitički slušajući različite izvođačke sastave.          |
| A1.1.3. Istražuje razliku između umjetničke i tradicijske vokalne i vokalno-instrumentalne muzike / glazbe.         | A2.2.1. Diskutira kritičke osvrte o slušanim djelima.                        |

| KLJUČNI SADRŽAJI  | KLJUČNI SADRŽAJI                      |
|---|---------------------------------------|
| Vokalna, vokalno-instrumentalna i instrumentalna djela. Stilovi i oblici. Umjetnička i tradicijska muzika / glazba. | Izvođački sastavi. Stilovi i žanrovi. |

## PREPORUKE ZA OSTVARENJE ISHODA

U oblasti *slušanje i upoznavanje muzike / glazbe* učenici slušanjem otkrivaju i spoznaju osobenosti muzike, uočavaju njene osnovne elemente, povezuju stečena znanja, djelimično ocjenjuju kvalitet odslušanog djela i grade svoj estetski doživljaj. Za što efikasniju realizaciju ove tematske cjeline preporučuje se:

**A.1.** - Upotreba audio-vizeualnih pomagala, CD-ova, video klipova, korištenje ilustracija, plakata, instrumenata koje škola posjeduje, kao i muzički kvizovi i audio-test. Svršishodno je vođenje evidencije o poslušanim kompozicijama, sa njihovim najvažnijim karakteristikama, kao što su broj izvođača, vrsta izvođačkog sastava, broj stavova, kompozitor i period nastanka.

**A.2.** - Posjete koncertima, opernim predstavama, mjuziklima, koncertima tradicionalne muzike i koncertima učenika Srednje muzičke škole i Muzičke akademije. U cilju upoznavanja sa muzičkim instrumentima i instrumentalnim sastavima korisno bi bilo ostvariti saradnju sa Srednjom muzičkom školom. Kontinuiranim analitičkim slušanjem i razgovorom o odslušanim djelima učenici se podstiču na povezivanje novog gradiva sa prethodno stečenim znanjem, te na razvijanje sposobnosti logičnog zaključivanja i kritičkog mišljenja.

### **Mogućnosti ostvarivanja međupredmetne povezanosti – međupredmetne korelacije**

Oblast slušanja muzike ima mnogo elemenata za korelaciju sa Likovnom kulturom (ilustracija poslušanog djela, poznavanje stilskih karakteristika na osnovu znanja o arhitekturi, slikarstvu, kiparstvu), sa Historijom i Geografijom (zavisnost muzičkih epoha o historijskim faktorima, geografski kontekst), sa Informatikom

(elektronski izvori za slušanje muzike), te sa predmetom Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost (analiza teksta pjesme, libreto).

### **Mogućnosti odgojnog djelovanja i razvoja ključnih kompetencija – kompetencijski pristup**

*Komunikacijska kompetencija* – Iznošenjem svog mišljenja i zapažanja o poslušanom djelu učenik razvija komunikacijsku kompetenciju, pri čemu se ohrabruje da zastupa i brani svoj stav, ali i da istovremeno uvažava i ostale sagovornike.

*Učiti kako učiti* - Poticati učenike da uče kroz istraživanje (samostalno, u paru ili u grupi), uz primjenu ranije stečenih znanja.

*Informatička pismenost* – Poticati učenike na korištenje multimedije za traženje, prikaz i upoređivanje informacija s ciljem podrške kritičkom načinu razmišljanja i kreativnosti, te poticanju učenika na inovativnost.

*Društveno-građanska kompetencija* – Poticati učenike na razumijevanje nacionalnog kulturnog identiteta, kao i na stvaranje svijesti o evropskom i svjetskom kulturnom nasljeđu i raznolikostima.

*Kulturna svijest* - Graditi pozitivan odnos prema vlastitoj kulturi, kao i drugim kulturama. Učenik se uči da uvažava i uživa u umjetničkim djelima i izvedbama i razvija osjećaj za lijepo.

| B                   | B.I.1   | B.I.2   | B.I.3  |
|---------------------|---|---|--|
| <b>STVARALAŠTVO</b> |   |   |  |
| I<br>REPRODUKCIJA   | <b>B1.1. Pjeva po sluhu i notnom tekstu razvijajući muzikalnost imuzičko / glazbeno pamćenje.</b> | <b>B2.1. Kreira aranžmane koristeći postojeći instrumentariji kroz reprodukciju pri skupnom muziciranju (instrumentalni sastavi).</b> | <b>B3.1. Razvija muzičku/glažbenu pismenost koristeći se muzičkom / glazbenom terminologijom pri kreiranju muzičkog / glazbenog aranžmana.</b> |

[UMP-4.2.2 UMP-5.1.1 UMP-5.1.2](#)

[UMP-5.2.1 UMP-5.2.3 UMP-6.2.2](#)

[UMP-5.2.2 UMP-6.1.2](#)

B1.1.1. Kreira muziku / glazbu različite tonske građe koristeći stećena znanja iz muzičke/ glazbene teorije

B1.1.2. Izvodi napjeve bosansko-hercegovačke i svjetske baštine uvažavajući muzičke / glazbene izražajne elemente uz primjenu osnova vokalne tehnike.

B1.1.1. Kreira muziku / glazbu eksperimentišući s različitim zvukovima.

B1.1.2. Istražuje nove izražajne elemente pri interpretaciji muzike / glazbe.

B3.1.1. Utvrđuje postojeća znanja iz teorije muzike / glazbe.

B3.1.2. Kreira muzičke / glazbene aranžmane koristeći se dostupnim instrumentarijem (tradicionalni instrumenti, kompjuterski programi, vlastiti ili školski instrumetariji).

**KLJUČNI SADRŽAJI**

Muzička / glazbena teorija. Bosansko-hercegovački napjevi, napjevi svjetske baštine.

**KLJUČNI SADRŽAJI**

Eksperimentisanje sa zvukom. Izražajni elementi.

**KLJUČNI SADRŽAJI**

Teorija muzike / glazbe. Muzički / glazbeni aranžmani. Tradicionalni instrumenti, kompjuterski programi.

## Preporuke za realizaciju oblasti

### Metodičke smjernice

U oblasti *stvaralaštvo i reprodukcija* od učenika se očekuje da aktivno muzicira, koristeći stečena znanja iz muzičke teorije, vokalne tehnike i poznavanja instrumenata. Kod realizacije ishoda treba voditi računa o sklonostima i sposobnostima učenika te organizaciji procesa učenja i poučavanja.

Prilikom vrednovanja naučenog treba uzeti u obzir nejednako razvijene muzičke / glazbene sposobnosti učenika, te ocjenu temeljiti na učeničkom odnosu prema aktivnosti i uključenosti u aktivnost. Preporučljivo je odabirati sadržaje u skladu sa preferencijama učenika.

**B.1.** Kroz analizu i primjenu stečenog znanja u čitanju notnog zapisa pjesama, kod učenika će se razvijati sposobnost praćenja i izvođenja prema notnom zapisu, a pjevanje uz instrument ili u grupi će im dati osjećaj za preciznu intonaciju, melodiju, ritam, tempo i dinamiku.

**B.2.** U skladu sa svojim mogućnostima, učenici trebaju izvoditi muzičke /glazbene aranžmane, na instrumentima, koji su im na raspolaganju u školi ili na improvizovanim instrumentima. Pri tome je važno ukazivati na precizno i tačno izvođenje. Ohrabrvati učenike da kreiraju različite muzičke aranžmane individualno ili u grupama uz upotrebu glasa, instrumenata i audio vizuelnih sredstava. Snimanjem izvedbi nudi se mogućnost analize tačnosti i kvaliteta izvođenja, a samim tim mogućnost njihovog poboljšavanja. Podsticati učenike da se u što većem broju uključe u rad školskog hora, orkestra, muzičko-dramske ili folklorne sekcije kako bi izgrađivali i poboljšali svoje muzičke sposobnosti.

**B.3.** Analizom i logičnim zaključivanjem, učenici trebaju da uoče i primjene razlike između durskih i molskih ljestvica,

### Mogućnosti ostvarivanja međupredmetne povezanosti – međupredmetne korelacije

Oblast *stvaralaštvo i reprodukcija* ima elemenata za korelaciju sa predmetom Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost (razgovjetno izgovaranje i jasna artikulacija teksta pjesme), kao i sa stranim jezicima (ako se izvodi na nekom stranomejziku). Može se ostvariti povezanost i sa Informatikom (elektronski izvori za izvođenje muzike).

### Mogućnosti odgojnog djelovanja i razvoja ključnih kompetencija – kompetencijski pristup

*Informatička pismenost* – Učenik u skopu stvaralaštva i reprodukcije upotrebljava tehnologije u svrhu razvoja kreativnosti i inovativnosti.

*Učiti kako se uči* – Upoređivanjem i samoprocjenom učenik razvija svijest o vlastitim mogućnostima, o svojim jakim i slabim stranama, i kod sebe razvija sposobnost za popravljanje i poboljšavanje.

*Kreativno-prodiktivna kompetencija* – Stvarajući muzičke aranžmane učenik razvija kreativnost i potrebu za drugaćijim izražavanjem, te stvara osjećaj za estetske vrijednosti.

*Samoinicijativa i poduzetnička kompetencija* – Surađujući sa drugima prilikom skupnog muziciranja učenik se uči timskom radu.

| C  | C.I.1  | C.I.2  |
|--|--|--|
| <b>RAZUMIJEVANJE<br/>MUZIKE /<br/>GLAZBE U<br/>KONTEKSTU</b> | <b>C1.1. Izvede zaključak o<br/>ulozi muzike / glazbe u<br/>društvu i važnosti njene<br/>primjene u svakodnevnom<br/>životu.</b>   | <b>C2.1. Izvodi javne nastupe<br/>sa ciljem produkcije i<br/>reprodukcije muzike /<br/>glazbe.</b>   |
|  | <a href="#"><u>UMP-4.1.3 UMP-6.1.3</u></a>   | <a href="#"><u>UMP-6.2.1 UMP-6.2.3</u></a>   |
|  | C1.1.1. Istražuje odnos<br>današnjice prema muzičkoj /<br>glazbenoj umjetnosti.<br><br>C1.1.2. Izvodi zaključak o<br>ulozi muzike / glazbe u<br>društvu i važnosti njene<br>primjene u svakodnevnom<br>životu. | C2.1.1. Izvodi javne nastupe<br>s ciljem produkcije i<br>reprodukcije muzike / glazbe<br>kreirajući kraće muzičko /<br>glazbeno-scensko djelo<br>(numere iz mjuzikla). |
|  | KLJUČNI SADRŽAJI   | KLJUČNI SADRŽAJI   |
|  | Uloga i položaj muzike /<br>glazbe u društvu.  | Javni nastupi (numere iz<br>mjuzikla).   |

#### PREPORUKE ZA OSTVARENJE ISHODA

U okviru oblasti *razumijevanje muzike u kontekstu* učenici se podstiču da razlikuju, opisuju, upoređuju,

analiziraju različite izvođače i izvođačke sastave, kao i da prepoznačaju različite muzičke oblike u kontekstu određenog stilskog perioda, a posebno da razviju svijest o svom kulturnom identitetu i važnosti tradicionalne muzike. Bolje poznavanje i razumijevanje muzičko-stilskih razdoblja i različitih izvođačkih praksi doprinosi da se kod učenika rodi ljubav i interes za redovno posjećivanje teatarskih predstava i koncerata.

Da bi se kod učenika probudio interes za kulturu i umjetnost mogu se koristiti različite metode poučavanja kao što su istraživanja, razgovor, debate, virtualni obilasci muzičkih institucija u svijetu, projektne aktivnosti u saradnji sa kulturno-umjetničkim društvima ili kulturnim ustanovama, saradnja sa muzičkim školama, saradnja sa radio-televizijskim kućama i muzičkim producentima.

Kod učenika treba njegovati ljubav prema tradicionalnoj muzici/glazbi pomoću slušanja i izvođenja različitih kompozicija i njihovim povezivanjem uz različite životne događaje.

tekstova, melodije i stilova učenici istražuju i analiziraju ulogu, primjenu i uticaj zabavne muzike u svakodnevnom životu. Učenici će muziku najbolje razumjeti u autentičnom okruženju. Uključivanjem što većeg učenika u hor, orkestar i muzičko-dramsku sekциju, učenicima se nudi mogućnost upoznavanja sa različitim muzičko-scenskim djelima, a učešćem u javnim nastupima učenici doživljavaju muziku/glazbu i kao direktni sudionici.

#### **Mogućnosti ostvarivanja međupredmetne povezanosti – međupredmetne korelaciјe**

Korelacija je moguća sa predmetom Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost (tekstovi/sadržaj pjesama i mogućnost njihove primjene), sa Likovnom kulturom (programska muzika, Impresionizam, Ekspresionizam, scenska umjetnost) i Historijom (radi razumijevanja historijskog konteksta).

#### **Mogućnosti odgojnog djelovanja i razvoja ključnih kompetencija – kompetencijski pristup**

*Komunikacijska kompetencija* – kritički procjenjuje tekstove pjesama koje sluša i izvodi, te argumentovano komentariše različite muzičke žanrove, uvažavajući pravila komunikacije.

*Informatička pismenost* – poticanje na korištenje tehnologije u svrhu razvoja kritičkog načina razmišljanja, za produkciju, predstavljanje i razmjenu muzičkih sadržaja, kao i za pronalaženje odgovarajućih

kompozicija za određene prilike.

*Socijalna i građanska kompetencija* – poticanje na pozitivan odnos prema vlastitom narodnom identitetu, ali i prema drugim kulturama, uvažavajući kulturnu raznolikost svijeta.

*Kulturna svijest i kulturno izražavanje* – Razvoj kritičkog mišljenja i izbjegavanje stereotipa kod odabira muzike. Poznavanje najznačajnijih kulturnih dostignuća uz uvažavanje umjetničkog rada. Uživanje u muzičkim izvedbama i razvijanje osjećaja za lijepo.

*Kreativno-prodiktivna kompetencija* – Analiza i vrednovanje različitih stavova o ulozi muzike u životu čovjeka.



## Muzička/glazbena kultura – Učenje i podučavanje

Moderna nastava predmeta Muzička / glazbena kultura bazirana je na podsticanju i omogućavanju dostizanja muzičkih ciljeva razvijajući pri tome kognitivne, psihomotorične i afektivne kompetencije kod učenika. Ove kompetencije se međusobno isprepliću i nadopunjaju kroz muzičku praksu. Cjelokupni odgojno-obrazovni proces se bazira na odgojno-obrazovnim ishodima iz sve tri usko povezane oblasti, a uvažavajući individualne mogućnosti, sposobnosti i afinitete svakog učenika. Nastava iz predmeta Muzička / glazbena kultura svoje polazište nalazi u učionici i prolazi kroz dugogodišnji spektar muzičkih aktivnosti, te svoju primjenu realizira ne samo u školi već i na raznim nivoima, počev od lokalne zajednice i šire. Nastavni proces predmeta Muzička / glazbena kultura zahtijeva kompetentnog nastavnika koji svoju aktivnost pokazuje kroz prizmu stručnog, autonomnog i fleksibilnog planiranja, provođenja i evaluiranja odgojno - obrazovnog procesa u kojem smisleno povezuje ciljeve i muzičke / glazbene aktivnosti putem metoda i oblika učenja i podučavanja. U procesu realizacije muzičkih aktivnosti od naročitog je značaja ravnopravno animirati sve učenike, bez obzira na njihove sposobnosti, vjersku, etničku ili nacionalnu pripradnost kao i socijalni status, jer je muzika / glazba univerzalni jezik koji svi razumiju i sa radošću ga govore.

### **1. Razvijanje kompetencije analitičkog slušanja muzike / glazbe**

Slušanje i upoznavanje muzike / glazbe je osnova svih muzičkih aktivnosti. Učenici se upoznaju sa muzičkim / glazbenim djelom na aktivan, analitički način i višekratnim ponavljanjem. Pravilno motivisani i usmjereni učenici prilikom slušanja i upoznavanja sa djelom iskazuju svoja opažanja u vezi sa strukturom djela, izvođačkim sastavom, oblikom i sadržajem. U skladu sa mogućnostima, poželjno bi bilo da svoja prva iskustva analitičkog slušanja učenici dožive sa instrumentima uživo ili slušajući visoko kvalitetne izvedbe. Prilikom odabira djela i slušanja, potrebno je da nastavnik pomno isplanira sve faze slušanja, počevši od početne motivacije, broja ponavljanja sa određenim kratkim zadacima i evaluiranja povratnih informacija. Na samom početku obrazovanja fokus je na izražavanju osjećanja koja djela bude kod slušatelja odnosno učenika, da bi se sa godinama podučavanja i postepenog proširivanja repertoara svakom djelu pristupalo analitički. Također potrebno je obratiti pažnju na trajanje muzičkih primjera, te njihovu povezanost za različitim životnim kontekstima. Da bi se kod učenika razvio muzički ukus potrebno je upoznati učenika sa što više kvalitetnih djela različitih žanrova, perioda i stilova. Na taj način se kod učenika razvija preduslov za estetsko i kritično doživljavanje i vrednovanje muzike / glazbe.

### **2. Razvijanje kompetencije stvaralaštva i reprodukcije**

**Pjevanje** - proces pjevanja se odvija u više etapa sa ciljem podsticanja muzičkog / glazbenog razvoja, širenja glasovnih mogućnosti, te njegovanja interesa za muziku / glazbu. Temeljna metoda učenja je imitacija. U početku su to jednoglasne kratke dječije pjesmice. S vremenom se pažnja učenika fokusira na usklađenost teksta i melodije. Prva iskustva višeglasja se uvode postepeno, poželjno bi bilo uz instrumentalnu pratnju nastavnika, a ne uz korištenje matrice. Pri izvođenju, pažnju je potrebno obratiti na tačnu intonaciju, pravilno izvođenje kompozicije, te estetsko oblikovanje (pravilno disanje, fraziranje, tempo, dinamika, agogika). Pjesme se izvode po sluhu, bez uslovljavanja učenja teksta napamet. Repertoar, bez obzira na dob, treba da se bazira na bosanskohercegovačkoj tradicionalnoj muzici / glazbi te interkulturnosti. Pjesme je poželjno izvoditi na različitim jezicima i narječjima sa uz odgovarajuću harmonizaciju.

**Sviranje i improvizacija** - u skladu sa mogućnostima i interesovanjima učenika, sviranje i improvizacija se može izvoditi na više načina. Pri sviranju ritmova, jednostavnih melodija, harmonijskih pratnji improvizacije koriste se u početku instrumenti tijela, improvizirani instrumenti i Orffov instrumentarij. Kako nastavni proces napreduje ka višim razredima, poželjno je, a opet u skladu sa mogućnostima, da se upotrebljavaju instrumenti poput gitare, klavira / sintisajzera, harmonike, blok flute itd. U starijim razredima i gimnaziji upotrebljavaju se informatička sredstva kako bi se kreirali kratki aranžmani, uz upotrebu široke palete zvučnih efekata i zvučnih boja. Korištenjem digitalne tehnologije obogaćuje se nastavni proces kroz dostupnost različitim muzičkim sadržajima. Ujedno se podstiče socijalni dijalog između učenika, nastavnika i šire zajednice.

### **3. Razvijanje muzičke / glazbene pismenosti**

Na početku svog muzičkog obrazovanja učenici otkrivaju da se muzički jezik razlikuje od ostalih jezika. Svoje prve oblike razumijevanja muzičkog jezika definišu u prepoznavanju karktera djela koje slušaju ili izvode. Prilikom izvođenja prepoznavaju odnose poput viši-niži, dug-kratak ton, a samim time i odnos između muzičkih djela. Važno je da se od početka koriste muzički terminologija, koja se s vremenom postepeno proširuje. U procesu muzičkog opismenjavanja doseže se viša razina muzičkih sposobnosti i iskustava koja omogućavaju učenicima da prepoznaju odnose u trajanju tonova i njihovoj visini, te odnose između durskog i molskog tonaliteta.

### **4. Razvijanje umjetničke kreativnosti i kritičkog mišljenja**

Razvijanjem i kultiviranjem učeničke kreativnosti , te poticanjem muzičkog izražavanja uz integriranje estetskih vrijednosti razvija se kreativno-produktivna kompetencija a ujedno se razvija i kritičko mišljenje kod učenika.

## Muzička / glazbena kultura – Vrednovanje i ocjenjivanje

Princip praćenja, vrednovanja i ocjenjivanja učeničkih postignuća je kompleksan proces koji zahtijeva permanentno praćenje postavljenih ciljeva učenja i poučavanja koji svoje polazište nalaze na odgojno-obrazovnim ishodima učenja. Temelji se na prikupljanju i analizi podataka o učenju, te aktivnostima učenika tokom cijelog odgojno-obrazovnog procesa. Podaci dobiveni ovim načinom praćenja imaju višestruku korist. Naime, objektivne kritike učenicima, u vidu opisnih povratnih informacija, su zapravo smjernice za dalji proces rada i prijedlozi za unapređivanje učenja. One moraju sadržavati motivacijsku, emotivnu, estetsku i intelektualnu komponentu. Na taj način učenici dobivaju mogućnost da o svom radu kritički promišljaju i vrednuju svoja postignuća. S druge strane, na osnovu podataka o vrednovanju, tj. povratnih informacija o individualnom i skupnom napretku učenika, nastavnik ima mogućnost da vrednuje svoj način podučavanja, te isti koriguje mijenjajući način poučavanja kako bi ono bilo što bolje i efikasnije.

U općoj praksi vrednovanja učeničkih postignuća, koriste se dvije vrste procjene:

1. **Formativna procjena** ima za cilj korekciju samog procesa učenja i poučavanja, a provodi se na način prikupljanja i vrednovanja prikupljenih podataka o učeničkim postignućima. Na taj način pomaže se učeniku da što bolje napreduje, jer nastavnik ima pravovremenu i jasnu povratnu informaciju o njegovom razvoju znanja, vještina i vrijednosti tokom jedne školske godine.
2. **Sumativna procjena** odnosi se na ocjenu učeničkog postignuća, a provodi se periodično, nakon izučavanja određene nastavne teme, oblasti, na kraju polugodišta ili jedne godine učenja i poučavanja.

Na osnovu ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda kod predmeta Muzička / glazbena kultura princip praćenja, vrednovanja i ocjenjivanja učeničkih postignuća temelji se na :

**1. Vrednovanju za učenje (formativno vrednovanje)** - koje se odnosi se na kvalitativnu povratnu informaciju koja ima za cilj poboljšanje procesa učenja i poučavanja predmeta. Ovaj oblik vrednovanja pomaže u ostvarivanju boljih rezultata, kako kod učenika koji tim putem spoznaju koliko je efikasan način njihovog učenja, te razvijaju interes i traže način za poboljšanje svojih postignuća, tako i kod nastavnika koji procjenjuju uspješnost svojih nastavnih metoda, svog rada i planiranja. Vrednovanje za učenje se provodi praćenjem, posmatranjem i evidentiranjem učeničkog rada, kako individualnog, tako i rada u grupi, te analizom istog putem razgovora. Na ovaj način podstiče se saradnja između nastavnika, učenika i roditelja.

**2. Vrednovanju kao učenju** - koje je zasnovano na činjenici da učenici uče i samim procesom vrednovanja, kako svojih postignuća, tako i postignuća drugih učenika, zbog čega je neophodno sve učenike aktivno uključiti u ovaj proces. Pored vrednovanja ličnih postignuća, učenici će sa

ciljem estetskog odgoja razvijati sposobnost vrednovanja slušanih muzičkih djela, izvedbi, izvođača i sl., a sve uz podršku nastavnika.

**3. Vrednovanju naučenog (sumativno vrednovanje)** -koje se provodi periodično, a svrha mu je procjena usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda nakon određenog perioda učenja i poučavanja. U praksi se sumativno vrednovanje prikazuje opisnim i brojčanim ocjenama. Vrednovanje naučenoga je, također, pokazatelj kvalitete obrazovnog sistema, te eventualno ukazuje na ono što treba promijeniti. Vrednovanje naučenoga, u sklopu planiranja svoga rada, priprema sam predmetni nastavnik, a rezultati mu služe kao smjernice za opis postignuća učenika, te orijentir za izradu kriterija vrednovanja.

### Tehnike i indikatori kvalitete vrednovanja

- **Usmeno ispitivanje i ocjenjivanje** - kroz pitanja putem kojih možemo provjeriti nivo znanja, kao i sposobnost njegove primjene, analize i evaluacije, te svakom učeniku dati konkretnе povratne informacije.
- **Ocjena izvođačkih sposobnosti i angažmana** - analizom muzičkih vještina učenika, njegovih sposobnosti, znanja i angažmana u izvođenju muzike (pjevanje / sviranje / ples).
- **Procjena kreativnih sposobnosti** - analizom novih načina upotrebe muzičkih vještina, sposobnosti i znanja u izvođenju, stvaranju i improvizaciji muzičkog sadržaja.
- **Ocjena pisanih radova** - postavljanjem zadatka sa kratkim i dužim odgovorima ili zadatka sa povezivanjem / uređivanjem, pisanjem eseja i sl.
- **Procjena ličnih dnevnika i zapisa** - analizom samostalno sastavljenih radova nastalih korištenjem stručnih tekstova i sl.
- **Rješavanje praktičnih problema** - kroz test sa otvorenim knjigama, traženje informacija - rad s različitim resursima itd.
- **Procjena učeničkih samostalnih radova** - analizom prezentacija, seminarskih radova, plakata, projektnog rada itd. (aranžmana, komponovanja, sviranja)
- **Mapa dostignuća (portfolio)** - predstavlja zbirku učenikovih radova iz koje je moguće pratiti napredak, kao i dostignuti nivo znanja i vještina učenika.
- **Samoprocjena, uzajamna, međusobna ili grupna evaluacija** - radi se prema unaprijed dogovorenim i objašnjениm kriterijima.

### Elementi vrednovanja po oblastima predmeta Muzička / glazbena kultura

#### Oblast: Slušanje i upoznavanje muzike / glazbe

Slušanje muzike treba provoditi sa jasno zadanim ciljevima, a elementi vrednovanja se odnose na zapažanje, razlikovanje i analizu muzičko / glazbeno - izražajnih sredstava, kao što su: ritam, melodija, tempo, dinamika, izvođački sastav, oblik, raspoloženje i karakter.

Kroz slušno prepoznavanje muzičkih djela, kod učenika se vrednuje prepoznavanje naziva kompozicije i kompozitora, različitih muzičkih oblika i različitih muzičko-stilske razdoblja, pravaca i žanrova, te obilježja tradicionalne, evropske i svjetske muzike. U gimnazijskom obrazovanju, akcenat se stavlja na upoznavanje razvoja muzičke umjetnosti kroz historiju.

## **Oblast: Stvaralaštvo i reprodukcija**

Elementi vrednovanja ove oblasti odnose se na motivacijsko vrednovanje svakog napretka u razvoju vještina,znanja i primjene muzičke pismenosti.

## **Oblast: Razumijevanje muzike u kontekstu**

Elementi vrednovanja učeničkih postignuća kod razumijevanja muzike u kontekstu su uključenost i motivisanost učenika u realizaciji i skupnih muzičkih aktivnosti, poznavanje različitih sadržaja bosanskohercegovačke i svjetske muzike a lični doživljaj i angažman se iskazuje usmeno, pismeno, pokretom ili likovnim radom.

## **Zaključivanje ocjena**

Prilikom zaključivanja ocjena protrebitno je voditi računa da omjer reprodukcije teorijskog znanja, stvaralaštva i reprodukcije te realizacije i angažmana bude slijedeći :

I-III razreda osnovne škole 20%:60%:20%

IV-VI razreda osnovne škole 30%:40%:30%

VII-IX razreda osnovne škole 60%:20%:20%

Gimnazija 60%:20%:20%

Da bi nastavnik na kraju godine mogao na transparentan način, precizno i jasno te nadasve objektivno obrazložio ocjenu potrebno je da tokom cijele nastavne godine vodi tačnu evidenciju o postignućima svakog učenika.

